

Keresete O Senotswe Mo Lefokong La Gagwe

Jeffersonville, Indiana USA

65-0822M

1 A re obeng ditlhogo tsa rona. Morena Jesu, Modisa wa Letsomane le le golo, re go kolota thata, Morena, mo re neng re ka se kgone go Go duela lerato le O neng wa le tsenya mo tsenya mo dipelong tsa rona. Re ikutlwa re le tlhabela jaaka fa re oba ditlhogo tsa rona gape re eme mo bolengtengeng ja Gago. Re go kopa gore O re itshekise mo diphosong tsotlhe le dibe tsotlhe. Re rapela gore O nonotshe mebele ya rona gompiano. Ba le bantsi ba a lwala ebile ba tlhokofetse, jaaka go supagla fano, ka disakatukwi le ditopo tse di tsenang mo mogaleng le golo gongwe le gongwe.

Mme re dumela gore jaanong re tlile ko bokhutlong ja ditso tsa lefatshe le, mme ka bonakoe tla nyelelela mo Bosakhutleng, mme re batla gore ra bo re paakanyeditse nako eo. Ke sone se re phutha ganetseng fano mosong ono, ke go baakanyetsa nako eo. Ke boleletswe gore gona le batho ba bantsi, go ralala lefatshe, ba ba reeditse ka megala e e gokeletsweng mo mosong ono, go tloga mo letshitshing go ya ko letshitshing. A Modimo a segofatse setlhophanyana seo se se reeditse, gopofela ko thero ya rona e gasiwang teng. A fodisa balwetsi mo setlhopheng seo, gape ke rapela gore O tlhatswe mewa ya bone gotswa mo bosuleng. Mme o re thuse fano mo mosong ono, mo tabanakeleng, gore le rona re ipelele tshono eo.

2 Mme re kopa gore O bue le rona mo letsatsing leno ka Lefoko la Gago le le kwadilweng, mme a Mowa o re senolele dilo tse re di tlhokang, jaaka fa re kokoane lefatshe ka bophara gompiano re ikutlwa re le batho ba ba ko tlase, mme re na le lefelo mo go ba ba rekolotsweng, ka gore re dumetse mo go Jesu Keresete. Re neye dilo tse , Morena.

Mme fa re tswala tirelo re bo re ya kwa malwapeng a rona a a farologaneng go kgabaganya setšhaba, mme re bue, jaaka bao ba ba neng ba tswa ko Emause ba ba nebg ba re, "A dipelo tsa rona ga di a ka tsa nna le chesego jaaka fa A buile ne A bua le rona mo tseleng?"

Jaanong, Rara, ke a itse gore sepefela se ke tla se buang se tla bo se tlhabela, le ka—ka Bakeresete ba ba molemo ralala setšhaba jaanong ba ba reeditse ka megala e e gokelwetsweng, go tla bo go sa—go tla be go sa go lekana. E tla bo e se sengwe se ke tla se buang se se tlaa dirang molemo ope, ka gore rotlhe re mo lekgamung le lengwe. Re batho, ba ba swang. Mme a Mowa o o Boitshepo o mogolo o buwe; A tseye Lefoko mme a itshenole. Re Mo letile jaanong, mo Leineng la Jesu. Amene.

Le ka nna fa fatshe.

3 O ka re ... ke imakaletse. Ke ne ka bolelela mosadi wame, fa e le gore ka diragala gore a bo a reeditse, a le Tucson, gore ke ne ke sa akanye gore ke tlaa nna le tirelo epe fa ke boa; gape ga ke a tla le fa e le ka diaparo. Mme ke ne ka raya ngwetsi yame, o ne a nkgatiseditse baki, ke ne ka mo ra ya ka re, "Ke tlile go nna fela ko pulopiting, ka ... Ga ba itse gore borokgwele baki e ke e apereng ga di tshwane." Ke tse ke di aparang ga ke le mo lapeng. Mme, Meda, o ne a aena hempe yame le sengwe le sengwe, jalo sengwe le sengwe ... Le se ka la tshwenyega; sengwe le sengwe se siame.

4 Jaanong, re na le kopo fano, gore go na le mokaulengwe mongwe yo o rategang thata ... Mme ke akanya gore—gore Prescott, ke a dumela, e reeditse ka mo mogaleng, kwa ko—ko Prescott, Arizona. Ke tlhaloganya, gore rraagwe kgaitisadi Mercier, ebong Mokaulengwe Coggins, o ne a le mo tseleng a tla ko bokopanong kwano, mme o ne a tshwanelwa ke go isiwa kwa bookelong ka a ne a itewa ke pelo. Gape, Mokaulengwe Junior Jackson le ene, ke akanya gore o tla bo a gasa thero mo seromamoweng, kana ka kgokelelo ya megala ko Clarksville kana New Albany, ke tlhaloganya gape gore rraagwe o kwa kokelong, ka lebaka la loaro la kankere e e mo sebeteng. Ka jalo re batla go gakologelwa bao mo dithapelong tsa rona. Mme jaanong go na le ba bangwe fano, le lebone, mme ga re batle go tsaya nako. Modimo o itse gotlhe ka bone, jaanong a re ba rapeleleng jaanong.

5 Modimo yo o rategang, jaaka fa, monnamogolo yo o tsofetseng, eleng Mokaulengwe Coggins, wa lebutswapele, a na ... a robetse kwa bookelong gologongwe mo mosong ono, a iteilwe ke pelo. Modimo, pelonyana eo e e tsofetseng e eneng ya ralala diemo tse di boketse. Ke a rapela, Modimo, gore o mo thuse. O re neye seo. O tshwana ... O rata botshelo jaaka rotlhe re bo rata, gape o batla go tshela. Morena Modimo, o re neye seo. Rotlhe ka bophara ja lefatshe re a rapelela mo Leineng la ga Jesu, gore O mo fodise. Re dumela gore O tlaa mo fodisa; o tlaa tla gone mo bokopanong.

6 Re rapelela Mokaulengwe Jackson, rraagwe yo o rategang a rapaletse gompiano foo a le gaufi le leso, mme a ne a tliša mosimane yo molemo jaaka Junior mo lefatsheng. Ke—ke—ke a rapela, Modimo yo o rategang, gore O mo fodise. Ke a itse gore go lebegae le selo se se sa kgonagaleng. Ba kalafi, dingaka, ga ba—ga ba itse se ba tshwanetseng go se dira ka bolwetse ja mofuta o. MME re gakologelwa Mokaulengwe Hall, le ene, fa dingaka tse di kgolo mo Louisville ,di ne tsa bua gore, "O saletswe ke dioura di le mmalwa go tshela," ka kankere mo sebeteng. Mme o a tshela gompiano, mme ke dingwaga di le masome a mabedi le bothano tse di fetileng, ka ntliša ya letlhogonolo la Gago. Jaanong ke rapela gore o fodise Mokaulengwe Jackson mo letsatsing leno, Morena, a Mohau wa Gago mautlwelo botlhoko a Gago a

nne le ene.

Le moko a otlhe o wa disakatukwi le matsela le dikopo tse di fano; O di itse tsothle, Rara. Ke rapela gore O tlaa fodise tsothle. Mo Leineng la Jesu Keresete. Amene.

7 Jaanong simolola, mosong ono, ke ne ke sa akanye gore ke ne ke ile go tla golo kwano, kwa felong ga ntlha, Letsatsi la Tshipi le le fetileng. Mme gotswa foo gape, fa re ne re go itsise, ke ne ka tla kwano. Mokaulengwe Neville o ne a re ke rere! Mme go tswa foo re ne ra itsise gore re tlaa bo re le kwano gompiano, mme batho mo motseng le mo tikologong ga ba ise ba itsisiwe. Mme re na le megala e e gokeletsweng ya kgaso jaanong, e e siameng fela thata, thata. Batho ba kgona go nna kwa malapeng a bone kana ... ba kopanela mafelong a bone, ko dikerekeng tsa bone, le jalo, mme ba reetse tirelo. Ke lebogela seo.

8 Jaanong ke bona go beilwe fano, go nnile le dikopo tse dintsi mo bekeng e e fetileng, ka ga Molaetse o kengeng ka o rera mo Tshiping e e fetileng. Ke a dumela gore ke lebetse gore setlhogo sa One ene e leng eng jaanong. Mme ke ne ka umaka sengwe ka ga go duela dikoloto tsa lona. Mme le a itse, gore go sa kgathalesenge gore o bua eng, bontsi bonna bo sa go tshaloganye. E seng ka gore ba ... ga ba batle go tshaloganya, mme fela gore ga o tshaloganye.

Mme jaanong mongwe o ne a botsa a re, "A re reke koloi?" Kana, "Ke dire ..."

Jaanong, mme seo ga se se Jeso a neng a bua ka ga sone, kana Baebela fa e ne e re, "O seka wa kolota motho sepe." Dikoloto tseo tse o neng wa di tlogela o sa di duele mme o kgona go di duela. O di duele. Ga go ... Ke gone go sa kolote motho ope sepe. Ga go reye gore ... Ijoo, re kolota rente, sekoloto sa megala, re ... le tse dingwe tse dintsi. Re—re kolota dilo tseo, mme re a di duela. Mme , fa o nna o itlhokomolosa sekoloto se nna segologolo se o ka bong o se duela, o tshwanetse go se duela. Le a bona? Jaanong, o seka wa stela o na le dikoloto tse o di diegisiseng jalo.

9 Ke gakologelwa nako ya fa ke ne ke lwala, fa ke ne ke santse ke le mosimanyana. Fa ke tswa mo sepateleng ke ne ke kolota madi a a ka tshwarang didolara tse di dikete tse pedi. Gokile ga bo go na lebekele la melemo fa, la ga Rrê Swaniger, ke ne ke mo kolota madi a melemo a a nnang didolara tse di makgolo a a mararo kana a le manê. Le go nkitse o ne a sa nkitse. Mme monna ... Ke ne ka ya ko go ene. Ke ne ke sa mo itse. Mme o ne a e romela fela koo, le fa go ntse jalo, ga a ise a ko a gane go e romela.

Mme ke ne mo raya ka re, "Ke a go kolota." Mme ke ne ka re ... Swaniger, ke a dumela ... E ne e le Rrê Mason ko Court Avenue and Spring. Mme ke ne ka re, "Ke a go kolota. Mme ke—ke santse ke le bokoa, mme ke leka go boela ko tirong. Jaanong, fa ke sa kgone go go duela ... " Ke ne ke sa tswa go sokologa ke nna Mokeresete. Ke ne ka re, "Rre Maon, selo sa ntlha, ke gore ke Mo kolotsa tsabolesome, seo ke maikarabelo a me mo Modimong. Ke batla go Mo duela ditsabosome tsame, pele. " Mme ke ne ka re, "Go tswa foo maikarabelo a me ke go duela dikoloto tsame." Ke ne ka re, "Ntate o a lwala, gape o ... Mme re na le ... Re tshotswe re le lesome mo lapeng la rona. " Mme ke ne ka re, "Ke tlaa ... Fa ke ka se ka ka kgona go go duela madi a a fetang disente tse di masome a mabedi, nako le nako fa ke amogela,; fa e le gore ga ke ka ke ka kgona le go go duela disente tse di masome mabedi le botlhano, ke tlaa tla ko go wena ke go bolelela gore ga ke a kgona. Ke tlaa go bolelela, gore 'ga—ga—ga ke kgone go do duela ka nako eo.'" Jaanong, ka thuso ya Modimo, ke ne ka se duela sotlhe. A le a bona? Mme ke sone se keneng ke se raya, le a bona? A fela motho a se ka a re ...

10 Ao, nako nngwe mongwe Mokeresete mo kerekeng o ne a tla a baakanya koloi nngwe fa, mme monna one a tla ... Monna o ne a mo raya a re, "Ke tlaa go duela. Ke duelwa ka Matlhatso, "kana sengwe se sengwe. Mme ga a ise a ko a mo duele. Mme go ne ga feta dibeke tse dintsi, a sa mo duele, gape a sa mo reye sepe. Mme—mme monna yo o ne a tla ko go nna a mpotsa, a re ... Le a bona, go senya leina la kereke. Go senya Keresete leina.

Ga o sa kgone go mo duela, tsamaya o ye go mmolelela, o re, "Ke a go kolota, mme ke tla go duela. Ke Mokeresete, mme ke—ke fela ... Ga ke kgone go go duela gompiano, ke na le ... ke kolota se." Gape, gakologelwang, gore se le se dirang, se kwadiwa mo mo dibukeng tsa Modimo. Jalo moo ke ... Ke leka gore, rotlhe re ipaakanye, ka gore re itse gore re gaufi le sengwe, re gaufi fela thata le sengwe se se tlogang se diragala. Jaanong re batla gore ra bo re ipaakantse. Fa go Tla ga Morena go atamela fela thata gompiano, re batla go nna re ipaakanyeditse nako eo e e kgolo.

11 Jaanong ka thuso ya Modimo, re batla go ipaakanya gape re bue ka setlhogonyana fano se ke tlhophileng mosong ono. Mme re tla bua fela ka boripana ka fa re tla kgonang ka teng, ka ntlha ya batho ba ba reeditse mo megaleng. Ke solofela gore lotlhe le na le ... Lotlhe ba le ko motseng ka bophara, le nnile le moso o o molemo jaaka fano mo Indiana. Go monate, go tsiditsana, seemo sa lewapi se siame fa pula e sale e na. Gape go siame thata.

12 Jaanong ke batla go bala go tswa mo Bukeng ya Bahebere, kgaolo ya bo 1; le go tswa mo Bukeng ya ga Moitshepi Johane, kgaolo ya bo 1. Bahebere 1:1 go fitlha go 3, le Moitshepi Johane 1:1, go nna padi.

Setlhogo same mo mosong ono ke thuto mo Dikwalong. Jaanong a re baleng mo go Bahebere 1:1.

"Modimo, Yo e rileng ka a buile le borara mo metlheng ... ya bogologolo ka baporofeti,"

Mme mo metlheng eno ya bofelo O ne A bua le rona ka Morwae, Yo A neng a mo mmeile go nna mojaboswa, wa dilo tsotlhe, Yo ka Ene A dirileng lefatshe;

Ke mang yo o leng mo kgalalelong ya kgalalelo ya gagwe, mme ... a bua setshwano sa motho wa gagwe, a bo a mena dilo tsotlhe ka lefoko la thata ya gagwe, fa a ne a ka kgona go dira jalo ka boene maleo a rona a a kwa godimo; a dutse fa seatleng se segolo sa moja; A palo e e ntle! Jaanong Moitshepi Johane 1:1.

Ko tshimologong go ne go le Lefoko, mme Lefoko le ne le na le Modimo, mme Lefoko e ne e le Modimo.

13 Jaanong, mme setlhogo same mo mosong ono ke: *Keresete O Senotswe Mo Lefokong Le E Leng La Gagwe*. Jaanong, kwa ke neng ka tla ko phetsong go buwa ka ga sena, e ne e le ka gore ... Fa re sa ntse re sa re ga re a tshwanela go bua fela ka gore re kokoane ga mmogo go bua ka gone fela ka mafatshwa go bua ka sengwe le sengwe, fela ke sengwe se se tlaa thusang batho, e e nonneng. Re setse re tsamaya fa gare ga one. Mme nako tse dingwe ke fopholetsa gore go ka ga wena go tshwana le nna, moo okare go jalo, mo gontsi ga kalo ga gone, go a boifisa.

14 Ke ne ke fetsa go bua le modiredi wa monana le mosadi wa gagwe, mo phaposing, fela metsotso e mokawana e e fetileng. Mme botlhe ke na le letshogo fela jaaka lefatshe lotlhe, bothle batho ba ba tshelang mo lefatsheng. Ke ne ka re, "Gakologelwa, Satane o tlile go go tlasela." Ga a na sepe gore o mang, Modimo ... Ona le tshwanelo ya go go tlasela. Ke efeng se se batlang, go tlaselwa; o nne sefofu, ka na o nne foo mo setilong o lwala atheraetise, ka na o nne le letshogo? A le a bona? O na le lefelo le a ka le tlaselang mo go wena. O na le tshwanelo mo lefelong le le bulegileng leo. Jaanong, leo ke lefelo le o tshwanetseng gore o nne o le khurumeditse ka nako tsotlhe. Mme fa re bona nako e ya letshogo e re tshelang mo go yone!

15 Gape ke akanya gore, dikgatiso tsa beke e e fetileng, di tla le sedimosetsa dilo tse di kgolo tse di boifisang tse re tling go bua ka tsone mo lengweng la malatsi fa re nna le nako, tsa ka ga go bulwa ga dipetso tse di tlileng go itaya lefatshe, ke raya Dilwana tseo tse di tletseng tshakgalo ya Modimo, tse di tling go tshelwa mo lefatsheng, le Ditudumo tse Supa, le dipono tseo tse di boifisang tse di tlang mo lefatsheng. Sika loo motho jaanong, le batho gompiono, ba mo seemong sa letshogo; lefatshe lotlhe!

16 Se le ka se bala mo makasining wa kgwedi e e fetileng wa Reader's Digest, le tla lemoga setlhogo moo gore; e ne e le ka ga Billy Graham, wa moefangedi yo mogolo. O ne a lapa fela thata mo a neng a seka a kgona le go tshwara ditirelo, mme o—o ne a ya ko kokelwaneng ya boora Mayo go ya go itlhatlhobisa. Ga go aka ga fitlhelwa a na le bothata bope, fa se fela gore o ne a sa bereke mo go lekanyeng. Mme ba ne ba mo dira gore a taboge; a itshidile mmele. O taboga mmaele letsatsi lengwe le lengwe.

Mme fpolelo e tswelela e re boranyane bo tthomamisitse, gore bananyana, basimanyana le basetsanyana ba, ba tsena mo seemong sa dingwaga tse di fa gare fa ba le dingwaga tse di masome a mabedi." Mme fa ba fitlha mo go tse di masome a mabedi le botlhano, gantsi, basetsanyana ba a bo ba setse ba imisa go bona setswalo, ba le dingwaga tse di masome a mabedi le botlhano.

Ga ke itse gore le ne le iste ka seo ka na nnyaya, mme masigo a le mmalwa a a fetileng fa Mowa o o Boitshepo o ne o bua fano mo tirelong, mosetsanyana yo o neng a ntse fa fattshe fano, o ne a na le jone bothata joo. Ke ne ka mo lebelela lekgetlo la bobedi, ka leba gape, mme ke ne ka bona se e neng e le bothata. Ke ne ka akanya, "Ga go ka ke ga bo go ntse jalo; ngwana yole o monnye fela thata." Mme e ne e le ka ntlha ya gore o ne a setse a tsene mo seemong se a neng a sa tlhole a bona setswalo, go ka nna dingwaga tse di masomemabedi, masome mabedi le sengwe, sengwe sa go nna jalo. A le a bona?

17 Mmê le mmaago ba ne ba tsena mo seemong seo fa ba le dingwaga tse di masome a manê le botlhano. Mosadi wame o ne a tsena mo seemong seo a le dingwaga tse di ka nnang masome a mararo le botlhano. Jaanong dingwaga tsa teng di ile ko tlase ko go tse di masome a mabedi. Sika lotlhe loo motho le bodile. Ee, fa mebele ya rona e senyega jalo ka ntlha ya go ja dijo tse di tswakantsweng, e bodisitwa ke letshogo, a seo ga se bodise le disele tsa boboko? Jaanong re ka bona ka fa basadi ba kgonang go tsamaya mo mebileng, ba sa tswala. Re kgona go bona ka fa ba kgonang go tabogisa dikoloi mo—mo mebileng ka lebelo le le feteletseng, dilo tse tsotlhe tse. Go tlile mo seemong se setšhaba sotlhe, lefatshe lotlhe, eseng setšhaba se fela, mme gongwe le gongwe, ba tlhakatlhakane ditlhaloganyo.

18 Mme fa re bula, Dikurwane Tse Supa tseo mme re bone dilo tse di boifisang tseo, Morena fa a ratile. Batho ba tla bo ba peka, morago ga lobaka, go fitlhelela ba akanya gore ba bona ditshoswane tse di bogolo ja thaba. Tsie e e meriri meelele e e lepeletseng, e e kareng ya basadi, e na le meno a a maleele,

a a kareng a tau; e na le megatla e e lomang jaaka ya mashokgwa, le—le jalo, go thorontsha batho mo lefatsheng. Mme ka nako eo go tla bo go setse go sena nako ya go dira sepe. Nako e o nang le yone gompieno. A le a bona? Go tlhorontsha!

19 Mme maloba ka Tshipi e e fetileng fa re ne rebua ka dikgolokweng tseo, gape le ka fa dikutlo tse tlhano tse di leng mo legatong la ka fa ntle. Tseo ke botseno, dikutlo tse tlhano mo mmeleng. Go na le tsela e le nngwe fela e o ka tsenang mo mmeleng, ke ka dikutlo tseo tse tlhano: go bona, tatso, tshwara, go nkgwa, le go utlwa. Ga go na tsela epe e nngwe ya go ama mme—mmele.

Mo teng ga motho gona le motho yo o bidiwang mowa, mme o na le dikutlo tse di tlhano: akanya, kakanyo ... le kakanyo, le lerato, le segakolodi, le jalo jalo. Go siame.

Jaanong, ga o kake wa akanya ka mmele wa gago. O akanya ka tthaloganyo ya gago. Mme mo teng mo ke gone fa bontsi, ja Bakeresete, ba emang teng fela. Mme di a kgona, fela jaaka mmidi mo tshimong le mhero mo tshimong, di kgona go tlodiwa ka Mowa o o Boitshepo o o tshwanang o modumedi wa boammaaruri a tloditsweng ka one.

Mme mo tengmoo, mo, logatong le le latelang, le e leng logato la boraro, e leng mowa wa botho; mme ke o o tlhomamiseditsweng pele ke Modimo. Foo ke gone fa peo ya boammaaruri o leng teng, o moteng moo.

Mme, gakologelwa gore, fa nka tsaya bogoma ke bo ke bo bula ka bogare ke bo ke tsenya pelo ya—ya korong ka bo ke e tsenya moo, go sa kgathalesege, semela seo se tla nna korong e e tswang mo bogomeng, go sa kgathalasege gore kwantle e lebegang jang, kana e supa maikutlo a yone.

20 Gompieno, go na le ketsaetsego ka ga bosupi ja Mowa o o Boitshepo, le jalo jalo. Satane o kgona go etsa mohuta mongwe le mongwe wa neo e Modimo a nang nayo, mme ga a kgone go tliša Lefoko leo, Lefoko ka Lefoko. Ke sone se aneng a palelwa kwa tshimong ya Etene. Ke gone ko a nnang a palelwa. Ke gone ko bao, ba ba reeditseng theipi ya Molaetsa wa “ba tlodiwa, ba maaka” kana batlodiwa; ba kgona go tlodiwa ka Mowa, ba bua ka diteme, ba bina, ba kua, ba rera Efangedi, mme bantse ba le bodiabile.

Ke bokafateng! Jaanong gakologelwang, Jesu a re, “Botlhe ba Rara a ba Nneileng ba tlaa tla ko go Nna. Ga go na motho ope yo o ka tlang ntleng le pele fa Rrê a mo ngoka.”

Jaanong, re ne ra bua ka thuto eo, go supa gore mo ... O ne o le mo go rrêmogolo-golo-golo-golwane wa gago, kwa morago, fa re buwa. Go tswa foo, seo ke se o leng sone mo bothong ja senama, tlholego. Fa gongwe nwana o kgona go tsholwa mo lapeng, a le moriri o o mohibidu. Go tla bo go gakgamatsa rre mo lapeng, ka gore ga go na motho ope yo a mo itseng, mo go ba ga bone, gotswa ka ko go rraagwe le mmaagwe, ba ba moriri o o mohibidu. MMe fa o ka latedisa dikokomane tsa gagwe gotswa bogologolong, o tla fitlhela go na le mongwe yo o neng a le moriri o o mohibidu. Peo eo e tswela e nna e tla e supagala mo kokomane tse di latelang, gape o tla o tlholegile go tswa mo kokomaneng ya gago ya bogologolo.

Jaaka go ya ka Bahebere kgaolo ya bo 7 e ne ya bua, gore, “Melegiseteke, Aborahama o ne a Mo ntshetsa ditsabosome fa a ne a tswa go ganyaola dikgosi. Mme Lefi, yo a neng a amogela ditsabosome, o ne a ntsha ditsabosome,” ka gore o ne a le mo lethekegeng la ga Melegiseteke kwa ... kana, ke raya, “mo lethekegeng la ga Aborahama, fa a ne a kopana le Melegiseteke.

21 Jaanong se ke selo se se tshwanang. Fa o le morwa Modimo, gape fa ke le morwa Modimo, kana morwadia Modimo, re ne re le mo Modimong kwa tshimologong. Mme e rile fa Jesu a ne a nna botlalo ja Lefoko, re ne re le mo sebopong sa peo, re le go Ene ka nako eo. Fa A ne a bapolwa, re ne ra bapolwa mo mmeleng wa Gagwe. Fa A ne a tsoga mo baswing, re ne ra tsoga le Ene. Mme jaanong, ka re setse re go lemogile, “jaanong re ntse mmogo le Ene, mo mafelong a Selegodimo mo go Keresete Jesu.” A le a bona? Ka gore O ... Re, fa re le bomorwa le bomorwadia Modimo, re bana ba Modimo, ka ntlha eo re dikao tsa Modimo. Foo re ne re le ... re na le Botshelo jo Bosakhutleng. Mme Modimo ke Botshelo jo Bosakhutleng bo le esi jo bo leng teng. Go tswa foo, re ne re le mo go Ene go tswa ko tshimologong. Mme erile Jesu a nna Lefoko lotlhe leo, ka nako eo re ne re le bontlhabongwe ja Gagwe ka nako eo. Amene! Ke sone seo. E mo teng mo, ga gona diabole, ga gona dithata dipe, ga go na sepe se se ca se tshikinyang. Seo ke boikokotelo ja mowa wa botho.

O ka tswa o le *fano* tloditswe, mo moweng ona, mme o eletsa, mme o dire dilo tsotlhe tse dingwe tse. Mme fa go tla mo maitsetsepelong a mo Lefokong leo, ga o kitla o suta foo. Goe itshwarelela ka boammaaruri, mo Lefokong leo, jaaka go ka kgonega. Kwa ntle ga seo, go sa kgathalesege se o se dirang, o santse o latlhegile.

22 Paka eo ya Kereke ya Laodikea, “e sa ikatega, e foufetsa, e tlhomola pelo; ebile ga e go itse.” Le a bona, go kontle ... E e tloditsweng eo, e tloditswe ka Mowa wa nnete. Le a bona, gore Mowa o o Boitshepo o kgona go tshologela mo mothong, mo moweng wa gagwe. Mme mowa wa gagwe wa botho ke peo ya gagwe ya botshelo; peo eo ya botshelo ke Lefoko. A le a bona? Le ka fa ... Ga ke na sepe

gore o kgona go le kafe, gore o rera sentle go le kafe, le ka o ratang; ke nngwe ya botseno mo moweng. Ga o kake wa rata ka mmele wa gago; o rata ka mowa wa gago. Ke nngwe ya botseno. Mme o ka rata, le go rata Modimo, mme wa bo ntse o dule mo tseleng. O ka kgona go kgarametsa bodiabile kwantle, le go rera, le go dira dile tse; mme wa bo o ntse o dule mo tseleng. Jesu O ne a rialo, O ne a re ba le bantsi ba tlaa tla mo letsatsing leo. Lefoko leo le ke makgaola kang!

Ko tshimologong go ne go le Lefoko, mme Lefoko le ne le na le Modimo, mme Lefoko e ne e le Modimo.

Mme Lefoko le ne la fetoga go nna nama, la bo le aga mo gare ga rona, ...

23 Lemogang, ke tllile go buwa ka ga setlhogo se sa Baebele, sa, *Keresete A Senotswe Mo Lefokong La Gagwe*. Ko ke neng ka tsaya phetso ya go rera ka lone, e ne lefa ke le mo romong yame.

Motho mongwe yo o rategang, a ka tswa a ntse fano mo mosong ono ... Ke na le setshwantsho sa *Hofmann's Head of Christs* se se kwadilweng mo Ditshegofatsong, se kokomeditswe mo lebotleng la rumo e ke balelang mo go yone. Mme gone kwa o tlaa tlang kwa lefelong le wena o tlaa tlhokang bontlhabongwe jwa moriri, ba ne ba gatelela thata ga nnye mo peneng fa o feta karolo eo. A le foo, A eme mo Lefokong la Gagwe, a lebile kwantle; e le Keresete mo Ditshegofatsong. Mongwe, le fa e le mang yo e leng ene, ke go leboga.

Mme mongwe o ne a tllisa setshwantsho seo a bo a se baya mo ntlong ya me ya boithutelo moo, sa ga Elia a tlhatlogela godimo mo karaking ya molelo. Re lebogela dilo tsena. Dinako di le dintsi, masomo a magolo, nna fela ga ke nne le sebaka sa go bua mme ke buwe dilo tsena, fela ke a go bona, mokaulengwe, kgaityadi. Ke—ke a go itse, mme Modimo o a go itse.

Jaanong ke ile go buwa ka serutwa sena sa: *Keresete A Senotswe Mo Lefokong Le E Leng La Gagwe*. Ka foo, mo Ditshegofatsong, foo go emeng setshwantsho sa Keresete, a eme gone foo, jaana. Moo ke kwa ke neng ka akanya ka ga setlhogo se. Jaanong, Keresete le Lefoko ke se se tshwanang. Lo a bona?

24 Ba re, "Baebele e ne ya dirwa jang ...?" Batho ba a bua. Ke ne ke pagame le monna e se kgale thata. O ne a re, "Akanya ka ga gone. Rona fano mo lefatsheng leno, tsela e re leng ka yone, mme re itse fela kgotsa re kgona fela go buwa gore re bolokilwe ke naane nngwe ya Majuta e e bidiwang Baebele. "

Ke ne ka re, "Rra, ga ke itse ka foo o buang seo, fela ga ke dumele gore ke naane ya Majuta," ke ne ka bua.

O ne a re, "Sentle, lo rapela, lo rapela eng? Ke ne ka lopela mokete-kete le dilo tse di rileng; ga ke a ka ka go tlhaloganya. "

25 Ke ne ka re, "Ga o rapele sentle. Ga re a tshwanela le gope go rapela go fetola monagano wa Modimo; re tshwanetse go rapela go fetola monagano wa rona. Monagano wa Modimo ga o tlhoke sepe se se fetoga. Lo a bona? Lo a bona, go jalo. " Ke ne ka re, "Eseng se o se rapeletseng ..."

Ke itse mosimane wa monana wa Mokhatholike, nako nngwe, ne a na le buka ya thapelo, a bua dithapelo, le gore mmaagwe a tshela. Mme o ne a swa, mme o ne a latlhela buka ya thapelo mo molelong. Sentle, lo a bona, ga ke tshegetse buka ya thapelo; fela, le fa go le jalo, lo a bona, wena o tsaya mkgwa wa go akanya o o phoso. O leka go bolelela Modimo gore o dire eng.

Thapelo e tshwanetse go nna, "Morena, mphetole ke tshwanele Lefoko la Gago." Eseng, "Fetoga," eseng, "ntetlelele ke fetole monagano wa Gago. Wena o fetole monagano wa me. " Lo a bona? "Wena o fetolele monagano wa me ko thatong ya Gago. Mme thato ya Gago e kwadilwe fano mo Bukeng e. Mme, Morena, o seka—seka wa ntetla ke tsamaye go tsamaya Wena na le wa me—monagano wa me o tlhomege fela jaaka monagano wa Gago. Mme foo fa monagano wa me o tlhomegile jaaka monagano wa Gago, fong ke tlaa dumela Lefoko lengwe le lengwe le Wena o le kwadileng. Mme Wena o ne wa re, mo teng moo, Wena o tlaa dira 'sengwe le sengwe se direle ga mmogo molemong' wa bao ba ba Go ratang. Mme ke a Go rata, Morena. Gone gotlhe go direla ga mmogo molemong. "

26 Ke nnile beke ena ke le golo ko magaeng, ke dula le ditsala dingwe tse di rategang thata. Ke ne ka botsa bangwe ba bona kwa tafoleng, maabane, fa re ne re ja. Re tlhola re dula ga mmogo re bo re nna le e nnye ... jaaka thuto e nnye ka Baebele. Re ne re buwa ka ga lorato.

Mme go ne go na le motho mongwe yo neng a nthaya a re, o ne a re, "Ke a dumela o moganetsa-keresete."

Ke ne ka re, "Fa moo go tlaa itumedisa Morena wa me, ke se ke batlang go nna sone. Ke batla go nna le fa e ka nna eng se Ena a batlang ke nne sone. Ke a Mo rata. Mme fa A ka ntatlhela ko bobipong, ke tlaa santse ke Mo rata, fa ke tsamaya ka mowa o o tshwanang le o ke nang nao jaanong. " O ne a nteba ka tsela e e seeng.

Ke ne ka bona ba le banê kgotsa batlhano ba bone foo, makau; basadi ba banana, basadi ba ba siameng thata. Ke ne ka itse ka foo bone basimane bao ba neng ba rata basadi ba bona, ka jalo ke ne ka ba raya ka re, ke ne ka re, "Fano ke tsela ya go e teko. Fa mosadi wa gago, pele ga le ne le nyalana ... Jaanong, o boele morago, o re wena ... botshelo jona jwa lenyalo, o nnile o lora gore o ne o nyetse; wena o ne o sa nyalana ka nnete, fela o ne wa lora gore o ne o ntse jalo. Mme o ne wa thanya, mme o ne wa tsamaya wa bo o go bua le mokapelo wa gago, mme wa re, 'O a itse, ke ne ka lora gore re ne re nyalane, mme re ne re na le bana. Re ne re tshela re itumetse, ebile—ebile re emetse go Tla ga Morena, le sengwe le sengwe. ' Mme fong mosetsana yona o ne a tlaa go raya a re, 'O a itse, ke rata monna yo mongwe botoka go na le ka fa ke go ratang ka teng. Ke ka nna yo o itumetseng go feta le monna yo mongwe. ' A wena o ka kgona, go tswa mo pelong ya gago, mo rata pelo ya gagwe e mo go lekaneng go bua, 'ditshegofatso tsa Modimo tse di rategang thata. Tsamaya le monna yo mongwe yona ' ? "

Jaanong, jaanong tlhatlhoba seo, mongwe le mongwe ka nosi wa lona banna le basadi. Lo a bona? Sentle, fa lorato lwa gago le siame, o ne o tlaa dira seo, gone wena o kgatlhega mo tlhokomeleseong ya gagwe. Eng, o a itse gore o ne o ka kgona go mo tsaya, o ka kgona go nna le ena, wena ... Ena ke mosadi wa gago; ena o tlaa nna jalo. O tlaa go nyala, fela ga a tle go itumela. Ena o tlaa nna yo o itumetseng go feta ... Mme fong, fa o mo rata, ka ntlha eo wena o tlaa rata gore a itumele.

Ke gone ka moo, le fa e ka nna eng se thato ya Modimo e leng sone, a thato ya Modimo e diragale, a kana ke itumetse ka ga yone kgotsa nnyaya. Ke batla go tshela gore A tle a ipele ka ga se ke se dirang. Ka moo o tlhatlhobe a gago—maikaelelo a gago le maikemisetso a gago ka seo; o a itse a kana o rata Modimo kgotsa nnyaya.

Go ka tweng fa A tlaa re, "Lo Mo direla fa Ke ile go go koba?"

"Ke a Go rata, le fa go ntse jalo."

27 Ke gone ka moo, fa dikereke di ne di tlaa kgona go bona seo mme a kgone go go dumela ka mokgwa oo, go ne go ka se nne mongwe a leka go faposa mo losing la mmila fa a neng a tsamaisa ka yone. Ena o ne a tlaa bo a sireletsa yo mongwe yoo. Lo a bona? Nako e, maikemisetso le maikaelelo thoothoo a nnete, a ne a ka se nne mongwe a leka go bua a re, "Hela, le nna ke tshotse ena! Nna, mona ke nna, mona. " Lo a bona, Modimo a ka se kgone go dirisa motho. Go na le go iketsa mo gontsi thata ga kalo mo go go latelang, mme moo ke Satane. Mme batho ga ba kgone go lemoga seo. Ba leka go tsaya kgwele mo go mongwe yo o nnileng a e newa. A Modimo a tsose bodiredi bongwe mme o ele tlhoko ka fa bontsi bo tla bong bo o sala morago ka teng. A le a bona? A le a bona?

28 Jaanong, lerato la boammaaruri la Modimo, "Go sa kgathalesege gore ke karolo efe ya Lone, Morena, fa ke ka kgona fela go buwa lefoko la Yone, ke thuse go Le sireletsa, a ke dire seo." A le a bona?

Ke gone ka fa go tlang nnang teng ka mosadi wa gago. Fa e le gore o a mo rata tota, o a bona, ga se—ga se—ga se lerato la monna le mosadi; ke lerato la Agapao, lerato la boammaaruri. O ka ya go tshela le mongwe o sele, a itumetse le go feta; ga le a nyalana jaanong, ka gore , ga le kake.

29 Gape, kana, batho ba ba reeditseng ditheipi tse. Bangwe, bontsi bo romela melatsa, bore, "*Ke eng fa o ne wa umaka se mme o ne wa bua sele mo Molaetseng wa Nyalo le Tihalo.*" Ke umakile seo gantsi; ditheipi tse di ya fela ... Ke ke bua le phuthego yame, mokaulengwe. Ga ke na maikarabelo mo go se Modimo a se fileng moruti wa lona; ke na le maikarabelo a gore ke fepa batho ba ka Dijo tse di mofuta ofe. O ke molaetsa wa kereke eno fela. A le a bona? Jaanong, fa batho ba batla go reetsa ditheipi, moo go tswa mo go bone. Mme ke bua le ba Modimo a ba mpileng. Ke dipe tsa bone tse di neg tsa itshwarelwa.

Mongwe o ne a kwala, a re, "Ee, ke dirile se gape kedirele *se/le*. A o a re dibe tsa rona ... " Ga—ga ke ise ke bue jalo.

Ke ne ka re, "O bone gore ke ; Se ke sa batho ba ba fano, batho ba ba fano mo kerekeng, dinku tse e leng tsame." Jaanong, fa batho batla go tswakantsha dijo koo, o—o tseye tshenolelo go tswa kwa Modimong mme o dire se Modimo a go laelang gore o se dire. Ke tlaa dira se se tshwanang. Mme Melaetsa e e lebagantswe le kerekeng ena.

30 Lemogang jaanong, fa re boela mo polelong, re tshwanetse ra nna le sengwe se sengwe se o ka ikaegang ka sone. Go tshwanetse ga nna sengwe se o ikaegileng ka sone, ka mafoko a mangwe, ka konokono. Mme mongwe le mongwe o tshwanetse go nna le thaego ya konokono kana e e feletseng. Ke ne ka rera ka ga gone nako nngwe, mo dingwageng tse di fetileng, ka se se feletseng, lefelo le e leng lefoko la bofelo.

Jaaka motshwaraphala ko motshamekong wa kgwele, fa a re ke nnô, seo e a bo e le sone. Go sa kgathalesege gore o bona gontse jang, motshwaraphala o buile gore ke nnô. O ne wa re, "Ke—ke—ke ... E ne e se nnô. E ne ya ya ... Ke bonye ... " Go sa kgathalesege gore ke eng, fa a rile, "ke nnô," ke gone, ke makgaola kang. Ke, ke ene makgaola kang.

Gape roboto kemakgaolakang, fa e re, "tsamaya." O a re, "Ee, ke, ke itlhaganetse, ke tshwanetse ..." Nnyaya, nnyaya. Ya re, "O eme o fa bakgweetsi ba bangwe ba santse ba tswelletse ba tsamaya." A le a bona? Ke makgaola kang.

31 Jaanong, go tshwanetse ga nna maitsetsepelo mo sengweng le sengwe se o se dirang. Go tshwanetse ga nna le boitsetsepelo fa o tlhophisa mosadi wa gago. Go tshwanetse ga nna le mosadi yo o mo tlhophileng.

Jaanong, go tshwanetse ga nna le nako e, o neng wa ya go reka koloi, gore o tlile go tlhophisa efe. A e tla nna Ford, Chevy, Plymouth, koloi e e tswang kontle ga lefatshe, sepese e leng sone, o tshwanela ke go nna le maitsetsepelo.

Mme go ntse fela jalo le ka botshelo ja Mokeresete. Go tshwanetse go nne le thaego ya konokono.

32 Jaanong, fa motho a rile, a ne a ile ko go yo mongwe a bo a re ... o utlwile mongwe a bua a re, "Ee, o tshwanetse go kolobetswa," mme motho yo a ise a ko ... Gongwe, kereke ya gagwe, e e sa kolobetseng, e kgatšha fela. Ke akanya, fa re fa sekai, MaMethodisti, ba a kolobetsa fa go tlhokega, ke a tlhaloganya. Kana gongwe mo ... Khatholike, ke akanya gore kgatšha fela. Jaanong go tswa foo fa—fa motho a utlwile sengwe ka ga go "tibisiwa mo metsing," ee, o ne a sa tlhaloganye seo; o godisitse Sekhatholike. Jaanong o a tsamaya a bo a ya ko moperesiteng, mme are, "Rara, ke tlhaloganya gore re tshwanetse ra kolobetswa ka go tibisiwa mo metsing. Kereke ya rona ya reng ka ga seo?"

"Ka goreng, ya re—ya re re tshwanetswe kgatšhiwa." Fa e le gore kereke eo ke yone e a ikaegileng ka yone, o a bo a feditse. Manganya otlhe a fedile, kereke e buile, go feletse.

33 Go ka nna jang fa ... fa mokaulengwe wa Mobaptisti a re utlwile re bua re re re dumela mo go kolobedieng ka "go tibiswa"? O ne a ka re, "Ke dumela seo."

"Mme mo Leineng la ga 'Jesu Keresete.'"

Jaanong, yo—yo wa leloko la kerekeo ya ko moruting mme a ba a re, "Moruti, ke utlwile mongwe a nthaya a re re tshwanetse r kolobediwe ka go tibiswa, go siame, fela mo Leineng la 'Jesu Keresete.'"

"Ee," o tlaa re, "jaanong, a re boneng. Ka go rng, buka fano ya re re tshwanetse go kolobetswa ka ditlhoho 'Rara, Morwa, Mowa o o Boitshepo.'" Fa kereke eo e le thaego ya konokono, moo go a go rarabolola. Ga a kgathale ka se sepe se sele se buang; moo ke thaego ya gagwe ya konokono.

34 Ee, lekoko lengwe le lengwe ke thaego ya konokono ko badumeding ba lone.

Mme, mo go nna, mme ko ba ba ke solofelang gore ke etelela pele ko go Keresete, mme ka Keresete, Baebele ke thaego ya rona ya konokono. Go sa kgathalesege ... Ka gore, Modimo ne a re, "A lefoko la motho mongwe le mongwe e nne leaka, mme Lame Boammaaruri." Mme ke a dumela gore Baebele ke thaego ya konokono ya Modimo. Go sa kgathalesege se ope o sele a se buang; Ke thaego ya konokono.

Baebele ga se buka ya ditsamaiso. Nnyaya, rra. Yone ga se buka ya ditsamaiso, le e seng ditaello tsa go dira le tshiamo le bosula.

Baebele ga se buka ya ditsamaiso, ditsamaiso di le dintsi jalo, le jalo jalo. Nnyaya, rra. Ga se buka ya go dira le tshiamo le bosula. Nnyaya, rra. Ga se yone. Le e seng gore Yone ke buka ya ditso, gotlhelele. Kgotsa, Yone ga se le e leng buka ya thuto ya bodumedi. Ka gore, ke tshenolelo ya ga Jesu Keresete.

Jaanong fa o bata go bala ka ga seo, lona ba le kwalang bo dibukaneng tsa lona, le ka kwala, gore ke mo go Tshenolo 1:1 go fitlhelala ko temaneng ya bo 3, jaaka, fa Baebele e le "Tshenolo ya ga Jesu Keresete."

35 A re e baleng fa re santse re na le nako. Ke a dumela yame ... ga ke na mekwalo e mentsi e ke ka buwang ka yone. Fa Morena a diega, ke ka go reng, re ka leka go e tsaaya mo go bone.

Tshenolo ya ga Jesu Keresete, e Modimo a e mo neileng, go supegetsa batlhanka ba gagwe dilo tse di tshwanetseng go diragala mo segautshwaneng; mme o ne a go romela le go go supa ka moengele wa gagwe ko motlhankeng wa gagwe Johane:

Ke mang yo o supileng ka ga lefoko la Modimo, le ... bopaki jwa ga Jesu Keresete, le ka ga dilo tsoatlhe tse a di boneng.

Go sego ena yo o balang, le bone ba ba utlwang lefoko la seporofeto sena, mme ba tshegetsa dilo tse di kwadilweng teng moo: gone nako e gaufi thata.

36 Ka jalo, Baebele ke tshenolo e e feletseng ya ga Jesu Keresete. Gape E kwadilwe ke baporofeti. Bahebere 1:1, mo go ... "Modimo, Yo mo dinakong tse di farologaneng o ne a buwa le borraarona ka baporofeti, mo motlheng ono wa bofelo o bua le rona ka Morwa wa gagwe, Jesu Keresete," yo e neng e

le baporofeti, botlhe, ba kopantswe. Jesu ne e le Malaki; Jesu ne e le Jeremia, Isaia, Elia. Sotlhe se ba neng ba le sone, se ne se le mo go Ene. Gape sotlhe se o leng sone, le sotlhe se mo go Ene; Mafoko, le basupi ba Lefoko.

Ka jalo ga se buka ya ditsamaiso, ditaello tsa go dira le tshiamo le bosula tsa maitsholo a a siameng, ebile ga se le e leng buka ya ditso, kana buka ya thuto ya bodumedi. Ga se yone. Mme ke tshenolo ya ga Jesu Keresete, Modimo ka Sebele a senotswe, go tloga Lefokong go tla nameng. Ke sone se E leng sone. Baebele ke Lefoko, mme Modimo ke nama, Modimo mo ... Modimo ke Lefoko, ija ke raya, le Jesu a le mo nameng. Ke tshenolo, ka fa Modimo (Lefoko) a neng a bonatswa mo nameng ya setho, mme a re senolelelwa. Mme sone se a neng a fetogang go nna Morwa Modimo; O karolo ya Modimo. A le a tlhaloganya? Jaanong, ga A ... Mmele ke karolo ya Modimo, mo e leng gore ke Morwa.

37 Morwa, jaaka BaKhatholike ba e baya ba re, "Morwa wa Bosakhutleng," le dikereke tsotlhe tse dingwe; lefoko ebile ga le tlhaloganyesege. A le a bona? Ga go kake ga nna le Bosakhutleng, gape ga bo go nna le Morwa, 'ka gore Morwa ke sengwe se se "tsetseng ke." Mme Lefoko Bosakhutleng, O ka seka A nna wa Bosakhu- ... O ka nna Morwa, mme O ka seka A nna Morwa wa Bosakhutleng. Nnyaya, rra. Go ka seka ga nna Morwa wa Bosakhutleng.

Jaanong, mme Ke Morwa, mo e leng gore, Lefoko lotlhe le le neng le le mo go Jeremia, mo go Moshe, le Mafoko otlhe ao, jaaka A buile, "Ba bua ka ga Nna." Tshenolo yotlhe eo ya SeModimo ya boammaaruri ya Lefoko e ne e le mo mmeleng wa setho, mme Modimo O ne A o aga ka nama. Ke lone lebaka la gore A bo A ne A bidiwa "Morwa," lebaka le a umakang, "Rara." Ka goreng, go motlhofo fela, fa o ka letelela Modimo gore a e tshololele mo tlhaloganyong ya gago. A le a bona? Modimo o ne a senolwa A le mo mmeleng wa nama, lemogang, a senotswe go tswa nameng ... kana go tswa Lefokong go ya ko nameng. Moo go mo go Moitshepi Johane 1:14, "Gape Lefoko le ne la dirwa nama, la bo le aga mo gare ga rona."

38 Jaanong lemogang Baebele ena. Bangwe ba bone ba ne ba re, "Ao, ee, Le dirile sena, Le dirile sele." Mme tla ke le bolelele sengwe, a re fela ...

A re tseneng mo ditsong tsa Baebele, ka motsotso, re boneng gore E tswang kae. E ne ya kwadiwa ke bakwadi ba le masome a manê ba ba farologaneng. Banna ba le masome a manê ba kwadile Baebele, mo lebakeng la dingwaga tse di makgolo a le lesome le borataro, le mo dinakong tse di farologaneng, e bonela pele ditiragalo tse di bothokwa thata tse di kileng tsa diragala mo ditsong tsa go diragala. Mme ga go na le fa e le phoso mo nngweng ya Dibuka tsotlhe tse di masome a maratara le borataro. Ijoo! Ga go mokwadi ope fa e se Modimo ka Boene yo o ka kgonang go tsepama jaana. Ga go Lefoko le le lengwe le le ganetsang le lengwe.

Gakologelwang, dingwaga di le makgolo a le lesome le borataro di kgaogane, Baebele e ne ya kwadiwa, go tloga go Moshe go ya kwa—ko losong lwa ga—la ga Johane kwa setlhakathakeng, kana Setlhakathakeng sa Patemose. Dinyaga di le makgolo a le lesome le borataro, mme e ne ya kwadiwa ke bakwadi ba ba farologaneng ba le masome a manê; mongwe o ne ebile a sa itse yo mongwe, mme ba ne ba se E itse e le "Lefoko." Bangwe ba bona ga ba ise ba bo ba bone "Lefoko." Mme erile ba E kwala, mme ba ne ba tlhaloganngwa go nna baporofeti, foo, fa ba ne ba tsenya diporofeto tsa bone mmogo, nngwe le nngwe ya tsone e ne e lomagana e le nngwe ko go e nngwe.

39 Lebelelang Petoro, yo neng a itsitse mo Letsatsing la Pentekoste a re, "Sokologang, mongwe le mongwe wa lona, mme lo kolobetsweng ka Leina la Jesu Keresete gore lo itshwarelwe maleo a lona."

Paulo o ne a ise a utlwe sepe ka ga Gone. O ne a ya kwa Arabia dinyaga di le tharo, go ithuta Kgolagano e Kgologolo, go bona gore Pinagare ena ya Molelo e ne e le Mang yo neng a bua le ene mo tseleng, a re, "Saule, ke eng o Ntlhontsha?" O ka bo a ne a le phoso jang? E bile Ga ise a ko a rerise kereke gotlhelele.

Mme dingwaaga tse di lesome le bonê tse di di latelang, erile a kopana le Petoro, ba ne ba rera selo se se tshwanang, Lefoko ka Lefoko. Eo ke Baebele ya rona. A mafoko a motho yo mongwe a palelwe. Le, ga gona motho ope yo o ka Le oketsang.. Ga o oketse sepe mo Baebeleng. Nnyaya, rra. Ena ke Tshenolo e e feletseng. Ke gotlhe.

40 Jaaka Dikano tse Supa. "Dikano tse Supa," mongwe o ne a tswela a mpolelela a re, "jaanong o tlaa ... Morena o tlaa bua le wena, Mokaulengwe Branham, nako e Dikano tse fa di senolwa, mme o tlaa re bolelela ka fa re tshwanetseng ra nna gaufi le Modimo, le gore re ka go dirang ka teng."

Ke ne ka re, "Nnyaya, rra, go ka se kgonagale go nna jalo. Ka gore, Baebele, Dikano tse Supa ka mo go Yone di ne di na le masaitseweng a supa a a neng a fitlhilwe. Go ne go setse go kwadilwe, fela ba ne ba sa tlhaloganye se Go neng go le sone."

Elang tlhoko ka fa ba neng ba tswela le seo ka teng, ba kolobetswa mo Leineng la ga "Jeso"; le a bona, moo e ne e se gone. Leina la "Morena Jesu Keresete"! Le a bona dilo tsotlhe tseo, ka fa go neng go ntse ka teng. Ka gore, go na le bo Jesu ba le bantsi; ke na le ditsala di le mokawana fano mo

lefatsheng ba ba bidiwang "Jesu," ditsala tsa badiredi. Ga se seo. Ke "Morena Jesu Keresete" wa rona.

Ga go mokwadi ope fa e se Modimo yo neng a ka kgona go tsepama jaana. Jaanong a re boneng ka fa Baebele e e neng ya kwadiwa ka teng.

41 Jaanong, fa re e fa sekai, go tswa ... Go ka tweng fa re ne re ile koo mme ra tsaya dibuka di le masome a marataro le borataro tse di dirang le mmele, di kwadile ke dikolo tsa kalafi di le masome a manê tsa boaka, di le lekgolo le lesome le borataro, kgotsa di le makgolo a lesome le borataro? Ke a ipotsa gore ke tsewediso ya mohuta ofeng e re neng re tlaa e tlhagisa?

Fa, George Washington, tautona ya rona, go ka nna dinyaga di le makgolo a le mabedi tse di fetileng, ka ntlha ya botlhoko jwa lohoba, ba ne ba somola lonala lwa monwana wa lenao ba bo ba mo ntsha paente ya madi. Go ka nna jang fa re ne re tsere ...

A re tseweleleng go se kafe, ka dingwe tse di re kgatelelwang thata gompiano, e leng boranyane. Go ka nna jang fa re ne re tsere mefuta ya maranyane a le masome a manê a a farologaneng, go tloga ka dingwaga di le makgolo a le lesome le borataro, mme re bone gore re tla felela re na le eng? Moitsaanape wa maranyane wa Mofora, dingwaga tse di makgolo a mararo tse di fetileng, ka go goloka bolo, eo, fa e le gore gone go na le lebelo le le feteletseng la dimaele tse di masome a mararo mo oureng, bolo eo e ne e tla tsholetsegela ko godimo mme ya bo e boa e wela fa fatshe. A le akanya gore boranyane bo ka tlhola bo boela morago bo umaka seo? A gona le tsewediso epe ya seo jaanong, fa ba kgweetsa mo mmileng mo tseleng fano, ka lebelo la dimmaele tse di lekgolo le masome a matlhano ka oura? A le a bona? Mme o ne a rurufatsa seo ka maranyane, ka kgatelelo ya bolo e pitikologa mo mmung, gore ka dimmaele di le masome a mararo ka oura, gore, mongwe le mongwe o tlaa emelela mo lefatsheng mme a tsamaye, go tlaa wela mo lefaufau. Nnyaya, ga go na tsewediso epe mo go seo.

42 Mme ga gona le fa e le Lefoko le le lengwe mo Baebeleng le le ganetsang le lengwe. Ga gona moporofeti ope yo o kileng a ganetsang yo mongwe. Monngwe le mongwe wa bone, o ne a itekanetse. Mme erile yo mongwe wa bone a ne a tla a fa seporofeso, mme moporofeti yoo wa boammaaruri o ne a tla a bo a bua ka ene, mme ga bo go bonatswa. A le a bona? A le a bona? Ka jalo Baebele ke Lefoko la Modimo, mo badumeding botlhe ba boammaaruri.

43 Jaanong, o ne o ka seke wa bona se dingaka di dumalanang mo go sone se tsepame. Le gompiano ga o kake wa bona tsepamo gope. Ga o kake wa nna le tsepano mo boranyaneng gompiano.

Jaanong, le a itse, mo nakong e e fetileng, ba ne ba re bolelela gore ... gore fa, "Fa Baebele e ne e re 'o ne a bona Baengele ba le banê ba eme mo dikhoneng tse nnê tsa lefatshe, ' seo seo e ne e ka se nne gone. Lefatshe le ne le le kgolokwe." Mme Baebele ya re, "dikhutlo tse nne." Ee, jaanong le bone, jaanong go setse fetile dibeke tse pedi kana dibeke tse tharo tse di fetileng, dipampiri tsa dikgang di ne di kwadile polelo e, e e neng e supa gore ba lemogile gore lefatshe le dikhutlo tse di nne. Ke ba le kae ba ba boneng seo? Ka goreng, go ntse jalo. A le a bona? Ke ne ka dira dikhophi tsa yone yotlhe, ke letile fela gore mongwe a buwe sengwe.

44 Mme letsatsi lengwe ba tlile go lemoga, gore ga ba bone le fa e le didikadike tse di lekgolo le masome a matlhano tsa selekanyo sa lefaufau la selekanyo sa lefaufau. Ba dikologa kgolokwe. Ke gone tota.

O tlile go lemoga seo, mo lengweng la malatsi a, fao tsena ko Legodimong, wgore ga o fofele golo gongwe go sele. O santse o le fano, gape, mme mo legatong le lengwe le le bofefo go feta lena.

Gone mo ralala mo ntlong eno go feta mebala. Mmala mongwe le mongwe, hempe, mosese, se o se apereng, se Bosakhutleng, se gatisitswe, se tsamaya go dikologa le go dikologa lefatshe. Nako nngwe le nngwe fa o bonya matlho a gago, go a gatisiwa. Lebelela, thelebishine e tlaa rurifatsa seo.

45 Fa o tsalwa, Modimo o simolodisa kgatiso. Ga go tseye ... O a go gatisa, o a itse gore, ga go tsose modumo ka sebakanyana. Yoo ke ngwana yo monnye, go fitlhelela a tsena mo dingwageng tsa boikarabelo; go tswa foo modumo o a simolola, o simolola go bua dilo le go dira dilo tse a tshwanetseng go di arabela. Mme jaanong fa botshelo joo bo tsena ko phelelong, kgatiso eo kanaa theipi e a tsewa e bo e bewa mo—mo motlobong o mogolo o motona wa Modimo. Jaanong, o tlile go e tla jang ka nako ya Katlholo? E tla bo e tshamikiwa fa pele ga gago, motsamao mongwe le mongwe o o dirileng, kakanyo nngwe le nngwe e o neng wa e akanya. A le lemoga seo? Jaanong a o bona kwa Modimo ...

46 Maloba bosigo, go ne go eme fano monna yo montle tota yo o moleele, a nonofile, a le phanfane, Mme o ne a tswela ntle ... Morena o ne a mmoleletse dilo tse dintsi ka ga ba lelwapa la gagwe le se a tshwanetseng go se dira. Mme o ne a tswela kontle mme a nna fa fatshe. Mo metsotsong e le mmalwa, go ne ga tla monna mongwe fa pele game, mme o ne o ne a obile tlhogo ya gagwe. Ke ne ke sa kgone go tlhologanya, mme ke ne ka leba monna yo gape; mme o ... E ne e se ene, ka gore e ne e le sengwe se sele. Mme monna yo, ke ne ke sa kgone go lemoga. Ke ne ka lebelela mo tikologong, go ne go sena ope fa morago, game. Ke ne ka re, "Monna o o ntse fa gare ga dikhatene kwa." Mme e ne e le wa rona ... mokaulengwe yo moleele, yo o mafatla, yo o montle, a ntse jalo gale. Mme o ne a obile tlhogo, a rapela,

ka gore o ne a le gaufi le go bolawa ke bolwetse ja mala.

O ne a tlile go reka para ya ditlhako. Mosadi wa gagwe o ne a batla go mo rekela para ya ditlhako. O ne a re, "Nnyaya, ga ke a tlamege go di reka, 'ka gore ga ke ketla ke tshela gore ke di rwale."

O ne a swa. Mme jaaka fa a ne a ntse foo, a le mo legatong leo, aleluja, Modimo o ne tla foo a bo a re, "Ke yoo o ntse," fela ka tsela e a neng a ntse ka yone. A le tlhaloganya gore ka reng?

47 Jaanong lemogang, mme ga go phoso mo Dikwalong. Jesu, Lefoko la Modimo, o lemoga dikakanyo tse di mo pelong. "Lefoko la Modimo le nonofile, le bogale," Bahebere 4:12. "Lefoko la Modimo le bogale go feta, le nonofile go feta tšhaka e e magale mabedi, ebile ke molemogi wa dikakanyo le maikaelelo a monagano." A le a bona? Le tsamaela ko tlase ko tlhaloganyong, mme ntshe, gape le tlhatlhoba. Go *tlhatlhoba* ke eng? "Dira go itsewe, go senola go itsege." Mme seo ke se Lefoko la Modimo le se dirang.

Gompiano re a re, "Kereke ya Khatholike ke Lefoko la Modimo; Baptisti, ya Methodisti, ya Pentekoste, motlaagana." Moo ga se gone. Lefoko ke tshenolo; Modimo, a senotswe ke Lefoko.

48 Nnyaya, re ka nna le ... amogela tswelediso epe mo go e nngwe, mo gare ga boramaranyane, ba ba farologaneng.

Fa Einstein a ne fela a na le tiriso ya ga semowa, jaaka a ne a na le—le tiriso ya ga senama, jaaka a ne a ithuta melao ya lesedi, le jalo jalo, a ka bo a ne a re boletse sengwe. E rile kee utlwa molaetsa wa gagwe mo metsing a magolo ao golo gongwe ko mawaping, gore, "Le fa e ne e amana le metsi ao, o ne o kgona go tlhola go bogola, go dira sengwe le sengwe, go dira sengwe le sengwe, se dire sengwe le sengwe, se dire sengwe le sengwe, se dire sengwe le sengwe, se dire sengwe le sengwe." A le a bona? O ne a bone seo.

49 Le bona dipatana tse dinnye tse tse di tsamayang fa gare ga loapi, ba ne ba bitsa "dipiring," jalo jalo. Jalo batho ... Gore, ee, go botoka re tlogele seo. O a re "Batho ba botlhe ba ba fa ba nyeletse?" Ga o ba utlwe; ba eme foo, gape ga bayo foo.

Ke yone tsela e phamolo e tlileng go nna ka yone. Mongwe wa yone o tla wela fa fatshe, mme mmele o wa selefatshe o tla apare mmele wa selegodimo. Mme go tla bo ... ba iphitlhe, meriri, kana marapo a a setseng; o tlaa fetolwa ka motsotso wa nako, o fologela go tswa mo lefaufaug mme o bo o tsaya o o go ya Gae. Re bona tsotlhe tsena di diragala jaanong, le di—le thanjerine di ipotsa ka ga dipone tsena, le dipone tsa masaitseweng, le sengwe le sengwe se ba se bonang ka mo—mo loaping. Le bone gore go ne go na le nngwe fano mo panpiring ya dikgang mo Jeffersonville bekeng eno, le jalo jalo, "lesedi la masaitseweng." Jalo, ao, ga ba itse gore seo ke eng. Mme reetsang, lona bana, E tlile go le tsholetsa, lengwe la malatsi ano. A le a bona? A le a bona? O seka wa tshwenyega.

Gakologelwa, Jesu o ne a re, "Jaaka go ne go ntse mo metlheng ya Sotoma."

50 Go ne ga diragala eng fela pele ga Sotoma? Modimo o ne a fologela tlase le Baengele bangwe, mme Ba ne ba nna le katlholo ya tlhotlhomiso. O ne a re, "Ke utlwile selelo, gore go na le sebe se sentsi thata, ka jalo ke fologile go batlisisa gore ke bone gore a ke boammaaruri kana nnyaya." A gontse jalo? Elang tlhoko Yoo wa konokono yo a neng a sala le Aborahama, o ne a kgona go lemoga dikakanyo tse di neng di le mo pelong ya ga Sara, kyo o neng a le fa morago ga Gagwe.

Jaanong, o leba mo tikologong fela go se kafe mme wa bo o lemoga, o a bona, ela tlhoko se Le se dirang, se se tshwanang le gompiano. Ke tlhotlhomiso ya katlholo.

Ka gooreng, ka gore morago ga lobaka, Kereke, fa E ka kgona go nna mo lefelong leo, mme peo nngwe le nngwe e nnile e tlisitswe mo lefelong la yone, ba tlaa bo ba ile. Ga ba kake ba itse se se ba diragaletseng. Yo mongwe o tla bo a tsaya tsela e nngwe. A le a bona? Mongwe o tlaa bo a ya ko ntlong ya moruti, mme mongwe o tlaa bo a ya *fa*, kana *koo*, mme, selo sa ntlha o itse gore, gore ga bayo. Ka gore Enoke yo neng a le setshwantsho, "Modimo o ne a mo tsaya, mme o ne a sa bonwe." Ba fologetse ko tlase go tla go tlhotlhomisa! Tsweletso, ka foo e leng gore ga Enoke, setshwantsho sa Iseraele se tserwe mo arekeng ...

51 Le itekanetse thata, Lefoko la Modimo le itekanetse thata, le e leng mo Kgolaganong e Kgologolo le e Ntšhwa, ke diphato tse pedi le seoposengwe se le sengwe. Go ntse jalo. Kgolagano e Kgologolo ke sephato sa Yone, le Kgolagano e Ntšhwa ke sephato sa Yone; Go kopantshe, o na le tshenolo yotlhe ya ga Jesu Keresete. Foo baporofeti ba a bua, mme fano Ke Motho; le a bona, diphato tse pedi le seoposengwe se le sengwe. Jaanong ga re batle go tsaya mo gontsi ...

52 Jaanong, gakologelwang, Kgolagano e Kgologolo ga e a felela fa e se na e Ntšhwa. Gape e Ntšhwa e ne e ka se felele fa e se na e Kgologolo. Ke lone lebaka le kerileng ke diphato tse pedi, seoposengwe se le sengwe. Ka gore, baporofeti ba ne ba re, "O tlaa bo a le fano! O tlaa bo a le fano! O tlaa bo a le fano; ba tlaa Mo dira se. Ba tlaa Mo dira se!" Mme ke yo O fano, "O ne a le fano! O ne a le fano, mme ba ne

ba Mo dira se, ebile ba ne ba Mo dira se." Ke sa tswa go rera ka seo masigo a a fetileng.

53 Jaanong, gore a kgone go ithuta Lekwalo, Paulo ne a bolelela Timotheo, "Ithute Lone, o lebanya Lefoko la Modimo ka tshwanelo, le e leng Boammaaruri."

Ke tsone tse tharo tse di tshwanetsweng go dirwa mo Lekwalong. Mo go diriseng Lefoko la Modimo, go na le dilo tse tharo tse o sa tshwanelang go di dira. Jaanong a re ithuteng ka tseo mo metsotsong e lesome e e latelang; dilo tse tharo tse o sa tshwanelang go di dira. Mme lotlhe ko ntle ko mo lefatsheng ka bophara, gope ko o leng teng, o tlhomamise gore o gakologela dilo tse ga o sena pensele gore o di kwale. O tshwanetse go dira dilo tse. Re le bolelela nako yotlhe gore o tshwanetse gore o dire jang, jaanong ke tlile go go bolelela se o sa tshwanelang go se dira.

Jaanong, ga o a tshwanela go *akanyetsa* Lefoko. O a re, "Ee, ke dumela gore Le raya se." Le raya sone se le se buang. Ga Le tlhoke moranodi ope. Gape ga o a tshwanela go baya Lefoko mo bonnong jo bo phoso. Mme ga o a tshwanela go *oketsa* Lefoko. Mme fa re ka dira dingwe tsa tse, gotlisa ketsaetsego le tlhakantsuke mo Baebeleng.

54 Lemogang. Go akanyetsa Jesu, mo popegong ya Modimo mo popegong, o tlaa Mo dira—o tlaa Mo dira Modimo a le mongwe ko ntle ga boraro. Go akanyetsa Jesu Keresete a le Lefoko, o tlaa Mo dira Modimo a le mongwe go tswa mo borarong, kgotsa o tlaa Mo dira Sebelebele sa bobedi mo Bomodimong. Mme go dira seo, o tlaa tlhakatlhakanya Lekwalo lotlhe. Ga o kitla o fitlha gope. Ka jalo ga Le a tshwanelwa go akanyetswa.

Mme fa o bua gore selo sengwe, o tsenya phuthololo mo go Sone, mme o Se dirisa nako e nngwe; kgotsa Se ne sa dirisiwa ka nako e nngwe, wena gape o dira phuthololo e e sa nepagalang.

55 Fa mongwe a akanyetsa Jesu Keresete mo Baebeleng, a se ka a nna Modimo ka Boene, a Mo dira Sebelebele sa bobedi, kgotsa Modimo a le mongwe go tswa mo borarong, sena se tlaa kgobera Lefoko lengwe le lengwe mo Baebeleng yotlhe. Go tlaa tlola taelo ya ntlha, "O seka wa nna le modimo ope osele fa pele Game." Go siame. Go tlaa dira losika lotlhe la Bokeresete segopa sa baobamedi ba baheitane ba ba obamelang medimo e meraro e e farologaneng. Lebelele gore Baebele ya gago ke ya mofuta ofe? Jaanong go tla bo go re dira se Majuta bareng re sone. O ne ba re, "Ke ofeng wa medimo eo o e leng Modimo wa lona?" A le a bona? Ka jalo, le a bona, o ka seke ... O seka wa akanyetsa Baebele.

Ka gore, Jesu ka Boene ke thanolo ya Baebele, fa A bonatswa mo pakeng e karolo ya Mmele wa Gagwe e bonatswang ka yone. Fa e le paka ya seatla, e tshwanetse e nne seatla; e ka se kgone go nna paka ya tlhogo. Fa e le paka ya lentswe, sentle, ka lobaka loo, e ka se kgone go nna paka ya lonao. A le a bona? Mme jaanong re mo pakeng ya leitlho. Mme jaanong mo go latelang, ke Ene ka Sebele, yo o tshwanetseng go tla. Pono; ponelopele!

56 Le a bona, go tsamaya le paka, re ne ra simolola ka re tswa mo motheong, go tswa ko pakeng ya ntlha ya kereke; fa Peo e ne e tsena mo mmung, Peo e e feletseng. KGo tswa foo e ne ya tswa ka dinao, Lutere; go boela morago ka nako eo go ralala Wesele; fong mo go Mapentekoste, diteme, ka dipounama, lo a bona; jaanong ke mo matlhong, lo a bona; jaanong go mo matlhong, le jalo jalo. Mme jaanong ga gona sepe se sele se se go saletseng gore o tle fa e se Ene ka Sebele a gatele ka mo go eo, ka gore moo ke selo sa bofelo se se leng teng.

Se se latelang ke botlhale, mme ga re na botlhale bope jo e leng jwa rona; ke jwa Gagwe. Ga re na pono epe e e leng ya rona. Motho a ka bonelapele dilo tseo jang? Ga a kake. Ke Modimo ka Sebele. Le a bona, gone go—gone go fetoga go nna ko lefelong. Mme O ikaniseditswe mmele tsela yotlhe go kgabaganya, go tloge go nne Mmele o o feletseng wa ga Keresete o senotswe mo popegong ya ga Monyadiwa yo neng a ntshiwa mo letlhakoreng la Gagwe, jaaka Atamo a dirile kwa tshimologong ... jaaka ya ga Atamo, ke raya moo, kwa tshimologong.

57 Ee, "modimo," sena se tlaa tlhoma Baebele yotlhe mo tlhakatlhakanong, go tlole taelo ya ntlha, mme go dire modimo, modimo wa boheitane wa ba bararo. Go tlaa—go tlaa senya fela setshwantsho sotlhe sa Baebele. Ka jalo ga lo a tshwanela go akanyetsa Baebele. Jaanong, moo ke selo fela se le sengwe.

Fa, Lekwalo lengwe le lengwe mo Baebeleng le na le tiriso e e tshwanang, o tshwanetse o Le tlhome mo lefelong lwa Lone. Mme go Le baya mo bonnong jo bo phoso, lo ka nna lwa Mo dira Modimo mo pakeng e le nngwe, mme—mme pakeng e e latelang lo tlaa Mo dira ditso, go Le baya mo bonnong jo bo phoso. Ka jalo ga o a tshwanela go baya Lekwalo mo bonnong jo bo phoso. Ke Modimo ka nako yotlhe. Fa o Mo dirile gompiano Modimo wa ditso, se se neng se le ko morago kwale, mme Ena a se tshwane gompiano, o ile go dira eng ka Bahebere 13:8? Le a bona, "O tshwana maabane, gompiano, le ka bosaeng kae."

Jaanong, jalo lo a bona se mona go tlaa go dirang, le se se go dirileng. Go setse go go dirile, go Mo dira gore a gane Lefoko le e Leng la Gagwe, go baya Lefoko mo bonnong jo bo phoso.

58 Go faposa Dikwalo, o ka nna wa kopanya mmele wa Gagwe ga mmogo ka go fosagala, lonao kwa tlhogo e tshwanetseng go nna teng, kgotsa sengwe. Fela go tshwana le ... Ka mafoko a mangwe, o ka nna wa dira Jesu a bo a ruta molaetsa wa ga Moshe. O ka tswa o na le ... kana le fa e e le dithuto tsa ga Wesley a ruta ka paka ya ga Luther. O katswa gompiono o na le, paka ya rona, e ruta Pentekoste, molaetsa wa Pentekoste. Le a bona tlhakantshuke e Lona le tlaa nnang mo go yone? Pentekoste e setse e bontshitse mebala ya yone. Luther o setse a bontshitse, a fologetse ka mo lekokong. E ne ya swa gone foo. Paka e ne ya tsena; ya bo e feta.

Lemogang, e rile fela e nna lekoko, e ne ya swa. Jaanong, lebelelang gore a seo ga se sone. Lebelelang mo ditsong. Nako nngwe le nngwe fa e ne e rulaganya, e ne ya swa gone foo; go ne go sa tlhole go na le sepe sa yone. E ne ya fetoga go nna mo—moobamedi wa modimo wa lefatshe lena, mme e ne ya fetela ka mo dilwaneng, le makgotleng, le makoko, le ditsietsegong. Segopa sa bo Riki se ne sa tsena ka mo teng ga bo se tsenya ngongorego tse e leng tsa bone ka mo go yone, kgotsa ba kentela dikakanyo tse e leng tsa bone, ke raya moo, ka mo go yone. Mme e ne ya diragalla eng? E ne ya fetoga go nna tlhakantshuke. E tlile go busamo mo modimong wa lefatshe le, kwa ba tlaa tlhomang Satane ka boene, ba akanya gore ba na le moeteledi pele wa lefatshe yo mogolo go ba tlišetsa kagiso.

59 Ke ne ka lo bolelela maloba, ke tlaa go bua gape, gore le e leng tlhabologo ka boyone gompiono go se na pelaelo epe e ganetsa Modimo. Tlhabologo e kgatlhanong le Modimo. Thuto e dimaele di le sedikadike kgakala le Ene; boranyane bo dimaele di le sedikadike. Boranyane le thuto di leka go ganetsa Modimo, lo a bona, ka diseminari tsa thuto ya bodumedi le dikolo, le diphaposi tsa boranyane, le jalo jalo. Ba nnile tshikinyo ya bone.

Ga tweng ka ga ponatshegelo maloba bosigo, ka ga monna fa a ne a goeletsa boramaranyane bao golo kole ba ba neng ba tshololela dilwana tsele mo teng jalo? Ba ne fela ba retologa ba bo ba leba kwa godimo, ba bo ba tswela. Go tlaa nna le nako e nngwe gape.

60 Lemogang, ao, dilo tsena tse tharo tse di tshwanetsweng go dirwa di tshwanetse di nne teng. Jaanong, o ka seke wa ... Jesu ga a a ka a tla a rera molaetsa wa ga Noa. Ga a a ka a tla a rera molaetsa wa ga Moshe. Kana, Moshe ga a a ka a tla a rera ... Le a bona, se sutiseng Lekwalo. Le tshwanetse La bo Le Le mo nakong. Jaanong, o ka seka wa dirisa ... Fa monna yo mogolo yole, Johane Wesele, a ne a tlhagelela, kgotsa ...

Monna yo mogolo, Luther, fa Luther a ne a tswa ka molaetsa wa gagwe wa tshiamiso. Jaanong fa moo go ne go le mo ... Lutere o ne a le monna wa mogaka. O ne a ntsha kereke mo lefifing, mme o ne a rera tshiamiso ka tumelo. Mme erile fa a dira jalo, ba ne ba aga lekoko, mme e ne ya swa. Botshelo bo ne ba tswela, jaaka bo ne bole mo letlhakeng la korong, mme ba tsena gone mo motlheng wa ga Wesley, go ya mo seboleng. Go ne ga tlhoga matlhare a mangwe go tswa mo go Luther, a a neng e le Zwingli, le Calvin, a a neng a swa le bone, le botlhe ba ba neng ba tswa mo tokafatsong e kgolo eo.

61 Go tswa foo go ne ga tsena Wesley, e le motlha o mongwe e e neng ya thunyetsa mo seboleng. Wesley, le Atterbury, le botlhe bao, le—le Johane le monnawe, le botlhe ba bone, banna ba bagaka ba Modimo ka molaetsa, ba ne ba anamamisa molaetsa lefatshe ka bophara. Ba ne ba e rulaganya; e ne ya swa.

Go tswa foo e tlhoga jaaka o kare e tlile go nna tlhaka ya korong jaanong, mme, go tswa foo, e nna mmoko, e leng Pentekosete.

Mme ka fa morago ga one, go tla bo go nna le letlhogelanyana.

Mme le a lemoga, gantsi ... Ke akanya gore, mo nakong ya dingwaya tse di tharo kana nnê morago ga Luther a sena go rera, gore kereke ya Lutheran e neya rulagangwa. Ka nakwana fela morago ga Wesley a sena go rera, e ne ya rulagangwa.

62 Tucson, re ne ra nna le—le thulaganyo ya ka fa kereke ya ga Wesley, kana ya Methodisti, e neng ya simologa ka teng. Mme erile fa ba tsena fano mo Amerika, bontsi ja bone bo ne ba tla mme ba re ba simolotse le—le lekokole jalo, gotswa ko Engelane, le ba neng ba le tlisa kwano, le kafa baneng ba le supa ka teng. Ke ne ka bona gone foo se se neng sa diragala. E ne ya swa gone foo.

Ee, go tswa mo Pentekost, bao ba ba neng ba itsege bogologolo ka go goa, ba ne ba na le neo ya go bua ka diteme, mme ba simolola ka go bua ka diteme. Go tswa foo ba ne ba go bitsa ba re ke, "bosupi ja Mowa o o Boitshepo." Ba ne ba tloga ba bopa lekoko. Yo mongwe o ne a re o ne a tlile go dira se, le enngwe e/e, gape ba ne ba na le mathata a mantsi. E ne tla dira eng? Nngwe le nngwe ya tsone matlhare ao a ne fela a phuthologa, fela jaaka a ne a dira ko letlhakeng le jaaka a ne a dira ko seboleng. Ba ne ba nna le bongwefela, bobedifela, borarofela, le kereke ya Modimo, le tsotlhe tsena tse dingwe; go ne fela ga phuthologa, ga phuthologa, ga phuthologa.

Mme jaanong, go ya ka tlholego, e e leng sekai se se itekanetseng, wena ga o kitla o nna sepe go E ruta e tswa mo go yone.

63 Lelapa lengwe la ditsala tsa rona ko Kentucky, ba sa tshwa go nna le leseanyana—leseanyana maloba, mme mmaalone o ne a re apeetse dijo tsa maitseboa. Gape o ne a thusa kgaityadi yo mongwe go re apeela, dijo tsa maitseboa, rona ba ba neng re tswa letsomong. Mme fa ke ntse ke bua, ngwana o ne a lela. Ke akanya gore mmaagwe o ne a tlhaja ke ditlhong, ka jalo o ne a taboga mme a ya go tsaya gwana, mme—mme a simolola go—go mo amusa. Ke ne ka re, “Le a itse, se ke tlhologo.” Le a bona? Jaanong, ga o kake ...

Ga ba ise ba bone tsela epe e e botoka ya gore ngwana a kgone go bona se a se batlang go na le go se lelela. Jaanong, o ka nna wa e direla buka—buka ya maitsholo a mantle, mme wa nna fa fatshe fano mme o re, “Ke batla go go ruta thuto ya bodumedi, morwa. Jaanong, o seka wa simolola go ku o dira matepe fa jaaka bana ba bangwe; o pharologano. Jaanong, fa o batla go anya, o letsebele e e fa.” Moo ga go bereke. Nnyaya, ga go kake ga bereka.

64 K jalo, fa o lebelela ela tlhologo tlhoko, jaanong re bona mo motlheng mongwe le mongwe, le ka tlhamalalo ka fa go neng ga dirilwe gore re nne mo motlheng wa bofelo. Mmoko o ikgogetse kgakala. Mme re nnile le dingwaga tse di lesome le botlhano, go batlile go le masome a mabedi jaanong, dingwaga, tsa Molaetsa o rerelwa setšhaba go tswa setšhabeng go ya mo setšhabeng, le mosong ono go gasiwa molatsa ka kgokelelo go ya kwa setšhabeng lefatshe ka bophara, le a bona, ga gona lekoko. Ga o kake wa dirwa lekoko. Ga go na sepe se se sekileng sa nna jaaka one, kana le morago ga nako e. A le a bona?

Se—selo se e leng bothata ka ga Molaetsa gompiano, ke, bao ba ba o amogelang mo dipelong tsa bone ba tshwanetse go nna mo Bolengteng ja Morwa, gore ba budusiwe. A le a bona? O ka tsaya Molaetsa, mme o letle Morwa a bese bokgola jotlhe go tswa mo go wena, o a bona, go dira Bakeresete ba ba godileng mo tumelong. Le tlhologanya se ke se rayang? Modimo o etla mo bogautshwaneng, gotla go amogela Kereke ya Gagwe, mme re tshwanetse ra nna le mohuta oo wa Bakeresete gore A ba re amogele. Ko—ko korong e tshwanetse e go butswa. Go siame.

65 Dilo tse tharo tse di tshwanetsweng go dirwa. Lefoko ga le a tshwanela go akanyetswa, kana go Le dirisa ka fa le sa tshwanelwang, go Le akanyetsa, kana go se- ... kana go Le faposa. Le tshwanetse go tlogelwa le nne ka fa Modimo a le buileng ka teng.

Mo lefatsheng, Ke Lekwalo la masaitseweng. Batho ba dumela gore Ke Buka ya masaitseweng. Nako nngwe ke bua le monna yo o tumileng thata mo toropong fano, yo o nang le maemo a a botlhokwa thata mo Bokereseteng, mme o ne a re, “Ke lekile go bala Buka ya Tshenolo bosigo bongwe.” O ne a re, “Johane o tshwanetse a bo a ne a jele pherefere e e ntsi mme a nna le sebeteledi.” Le a bona, Buka ya masaitseweng.

66 Mme, fa mo modumeding wa boammaaruri, E le tshenolo ya Modimo a senolwa mo pakeng e re tshelang mo go yone. O ne a re, “Mafoko Ame ke Mowa le Botshelo.” Jesu one a rialo. Gape, “Lefoko ke Peo e mojwadi a e jwetseng.” Re a itse gore moo ke boammaruri. Ke Modimo mo popegong ya Lefoko, mme o ka ranolwa fela ke Ene ka Sebele.

Tlhaloganyo ya setho ga e na bokgoni ja go ranola tlhaloganyo ya Modimo. Tlhaloganyonyana—nyana e nang le selekanyo e ka kgona jang go ranola Tlhaloganyo, fa re sa kgone go ranolelana ditlhaloganyo?

Mme le lemoga, gore ke Ene fela A le nosi yo ka e ranolang, gape O e ranolela ope yo a ratang. Ga e a ka ya re, “Baswi ba bogologolo, jaaka ba ne ba tsamaya mo lefatsheng mo dinakong tse di farologaneng le ka mekgwa ya mefutafuta.” “Modimo, mo dinakong tse di farologaneng le mekgwa ya mefutafuta ne a Itshenolela baporofeti.” A le a bona?

67 Mme, lemogang, “Yo A tlaa Le mo swnolelang.” Mme dirile gore a kgone go Iphitlhela moithutinyana wa tumedi, mo Lekwalong. Ijoo! O kgona fela go Iphitlha, a ntse foo mo Lekwalong, mme o le lebelele letsatsi lotlhe mme wa seka wa le bona; wa lee lebelela botshelo jotlhe, mme wa seka wa le bona. O kgona go Iphitlha fela, a ntse foo.

Jaanong, tsweetswee, gongwe le gongwe, a re leteleleleng gore seo se tsene mo ditlhaloganyong tsa rona gore re tlhathanye ka sone. Gore, Modimo, aka Iphitla mo Lefokong, gore go se nne moithuti wa bodumedi kana sekolo mo lefatsheng yo o ka kgonang go Mmona ka nako epe, mme ntswa A le gone mo foo.

O a re, “A go ntse jalo, Mokaulengwe Branham?”

Wa reng ka Bafarasai le Basadukai? Wa reng ka motlha mongwe le mongwe? O go dirile. Go tlhomame. O dirile jalo mo motlheng mongwe le mongwe. Jaanong re ka kgona go tlhatlhoba seo. A re akanyeng ka ga metlha ya ga Noa; paka e e tlhaga, ya botlhale, ka fa A neng A Iphitlha mo Lefokong la Gagwe le le solofeditsweng. Mo metlheng ya ga Moshe, ka foo A neng a Iphitlha ka teng. Mo metlheng ya ga Elia, ka foo A neng a Iphitlha ka teng. Mo metlheng ya ga Jesu, ka foo A neng a Iphitlha ka teng. “O ne a le mo lefatsheng, mme lefatshe le ne la dirwa ke Ene, mme lefatshe le ne le sa Mo itse. O ne a

tla ko go ba e Leng ba Gagwe; ba e Leng ba Gagwe ba ne ba se Mo amogele. " A le a bona?

68 O Iphithela motho yo o tlhaga go feta thata, yo o botlhale yo o leng teng mo lefatsheng. O a re, "Ee, yo ke Ngaka Fatere *Mokete-Iemokete* yo o Boitshepo." Ga ke na sepe gore ke mang, Modimo o a mo Iphithela; mme o tlaa se senolela bana ba ba tlaa ithutang, le a bona, bana ba Modimo, peo e e tlhomamiseditsweng pele.

Akanya. Modimo Mothata, a ntse mo Mafokong a a Leng a Gagwe, a fofatsa batho ba ba tlhaga, ba ba rutegileng ba paka ena ya jaanong, mme ga ba go bone. Ba akanya gore ke segopa sa ditlhakana tlhogo tsa tumelo. Mo lebeleleleng a eme foo a Iphithetse, Mapentekoste, Mabaptisti, Mamethodisti, Mapresbitheriene. A Itshenola gone mo pontsheng, ebile a supegetsa mehuta yotlhe ya dilo, ebile go tsenngwa mo dikoranteng, le dilo tse di jaaka tseo, le fa go le jalo ga ba go bone. Ao, Modimo wa rona, ka foo a leng motona ka teng, a Itshenolela le fa e le mang yo Ena a ratang go dira.

"Ao," le a re, "Mokaulengwe Jones kgotsa Mokaulengwe *Mokete-le-mokete, o—o mogaka. O tlaa Le bona. " Ao, nnyaya. O le senolela ba ratang go le ba senolela. E re, "Mosadi wame ga a Le bone, mme ke mosadi wa Mokeresete." O Itshenolela yo batang go mo Itshenolela. "Ee, moruti wame ke motho mogaka." Moo go siame, mme o Itshenola yo A ratang go Mo Ithsenolela. Jaanong, sekaseka se se senotsweng, mo go se se diragalang, ka jalo o tlaa ... o ka thaloganya.

69 Jaanong re a lemoga ka lebaka leo, go Le dira Buka ya Modimo mme eseng Buka ya motho. Fa E ne e le ya motho ... Jaanong a re boneng ka fa le tla Itshupang ka teng. Lebelelang ka fa le upololang sebe sa batho ba ba Le kwadileng, lemogang, batho ba ba—ba ba tshetseng mo metlheng ya Lone.

Aborahama, go fa sekai, o bidiwa "rra batshepegi." Lemogang ka fa e leng gore ... A le akanya gore Aborahama o ne a ka bo a kwadile Buka e ka ga boene, ka ga bogatlapa jo e leng jwa gagwe? Le akanya gore o ne a ka bo a kwadile gore o ne a aketsa kgosi mo mosong ole, fa a ne a re mosadi wa gagwe ke kgaitadie? A o ne a ka kwala ka ditiro tsa gagwe tsa bogatlapa tse a di dirileng? Go tlhomame, o ne a ka se ke a dire jalo.

La reng ka Jacob ka bofererefereng ja gagwe? Jacob e ne e leLefereferetshwana. A mo—mo—mo monna, wa Mohebera yo o kwalang ka morwaaraagwe wa Mohebera, yo Baiseraela ba neng ba bidiwa ka ene, a o ne a ka leka go kwala ka bofererefereng ja rrasetshaba sotlhe? Mo go Jacob, go ne ga tswa ditlhogo tsa lotso; go tswa mo ditlhogong tsa lotso, go ne ga tswa merafe. Mme lentswê la motheo wa one otlhe, Baebele e mo upolola e le leferereferere. A go ntse jalo? A o akanya gore motho a ka bo a ne a kwadile seo? Nnyaya, rra.

70 Go ka nna jang fa e kabo e le motho a ne a kwala ka ga kgosi e kgole e ba kileng ba nna le yone fano mo lefatsheng, e le kgosi e e rwesitweng korone; Dafita, mo go direng boaka ga gagwe? A Bajuta bao ba ka bo ba kwadile ka boaka ja kgosi ya bone e e tlotlegang?

Ao, re na le ditso, jaaka gore, "George Washington ga a ise a ko a buwe maaka," le dilo tse di ntseng jalo. Re a re, seo se bitswe ditso.

Mme se ke motho, Baebele e e bitsang Dafita "moakafadi," mme o ne a ntse jalo. Kgosi ya Iseraele, moakafadi yo o neng a tshwanetse go nna morwa ... Jesu a go nna Morwa Dafita. Lone Lentswê la Tlhogo; le Rraagwe, go ya ka nama, o ne a le moakafadi. Bajuta ba ne ba ka se ke ba bo ba kwala Buka e e ntseng jalo. A motho o ne a ka kwala se ka ga ene? O ne a ka seke le eseng tota.

71 Setšhaba seo se se mabela sa Iseraele se ne se ka dira seo jang? Le itse ka fa ba neng ba le mabele ka teng. Setšhaba se se mabela sa Iseraele, ba ne ba kwala ka kobamelo ya medingwana, ba ne ba kwala ka fa baneng ba nna le boganana mo Modimong ka teng, ba kwala kgatlhanong le dilo tse di makgaphila tse ba neng ba di dira, gape ba mme ba kwadile mo bukeng? Ba ka bo ba ne ba fitlhile dilo tseo. Ba ka bo ba supile dilo tse siameng fela. Mme, Baebele e, e e bolelang se se siameng le se se sa siamang. Mongwe le mongwe o itse gore Bajuta ba ka bo ba sa kwala Buka e e ntseng jalo, ka makgaphila a bone, le kobamelo ya medingwana, le ka fa baneng a palelwa ka teng, le sengwe le sengwe se ba ne ng ba le sone. Ba ne ba ka bo ba sa kwala ka seo. Ao, nnyaya.

Jaanong , ke mang yo o E kwadileng? Baebele ya re, mo go Bahebere 1:1, "Modimo, mo dinakong tse di farologaneng le ka mekgwa ya mefutafuta ne a buwa le borra ka baporofeti." Jaanong, e ne e se baporofeti, e ne e se motho wa senama. "Modimo!" Eseng "baporofeti mo dinakong tse di farologaneng." Mme, "Modimo, mo dinakong tse di farologaneng, mekgwa ya mefutafuta ne a buwa le borra ka baporofeti."

Ke na le Lekwalo le le kwadileng fano. Ga ke itse gore Ke eng; ga ke kake ka Le umaka. Gantsi, fa dilo tse ke di umakang, ke a bo ke lebile mo Lekwalong. Ke tliile go le batla no motsotsong, le tla intshwarela. Le mo go Timotheo wa Bobedi 3:16. Ke—ke—ke ne ke akanya gore ke tlaa gakologelwa seo, le tla intshwarela. Ke tlaa ema fela motsotso go batlisisa gore ke eng.

72 "Modimo, mo dinakong tse di farologaneng le mekgwa ya mefutafuta ne a buwa le borra ka baporofeti."

Jaanong Timotheo wa Bobedi 3, 3:16. A re boneng se e se buang mo go 3:16.

Setshwantsho sotlhe (ee) se neetswe ka tlotlheletso ya (Baporofeti? Nyaa) ... tlotlheletso ya (Eng?) Modimo, le go sekeita, le lethogonolo, le go kaela mo tshiamong:

Gore motho wa Modimo a tle a eme a itekanetse, a tlhomeletswe ka botlalo ko ditirong tsotlhe tse di molemo.

Go siame, jaanong, Lekwalo lotlhe le kwadilwe ka tlotlheletso. Jesu, lefatsheng fano, o ne a bua gore magodimo le lefatsheng di tlaa feta, mme Lefoko la Gagwe Le ka seke. O ne a re Lekwalo lotlhe lo tshwanetswe go diragadiwa. Ka jalo Buka ga se buka ya mekwalo ya motho. Ke Dibuka tsa mekwalo ya Modimo.

73 Jaanong, re itse Modimo o tlhophile Kereke ya Gagwe katlhomamisetso pele, mo lefelong la Gagwe, baporofeti ba Gagwe, le gotlhe ka ga gone. Ka kitsetsopele, O ne a tlhomamisetsapele moporofeti wa Gagwe. Mme erile paka e goroga, O ne a dira moporofeti wa Gagwe a goroge ka nako e e tshwanang, a bo a mo tlotlheletsa jaaka A ne a kwala Baebele ka ena. Jaanong, Modimo o ne a kwala Baebele a dirisa fela moporofeti, ka gore eo ke tsela ya Gagwe ya go go dira. Jalo, le a bona, ga se lefoko ... Jalo, le a bona, Ke Lefoko la Modimo, mme e seng lefoko la motho.

74 Modimo ke Motho. Modimo o kgona go bua. Modimo o kgona go bua. Modimo o kgona go kwala. O ne a sa tlamege go go dira ka tsela eo, mme ke yone tsela e A—A e a e tlhophileng go go dira ka yone. O ne a sa tlamege go go dira ka tsela eo, mme O ne a tlhopha go go dira ka tsela eo. Jaanong le a re, "Modimo o ne a kwala ka monwana wa Gagwe, monwana o e Leng wa Gagwe wa yo o tlotlegang, ditaelo tse lesome. Jalo Modimo o ne a kgona go kwala, ka Sebele, fa A ne a batla go dira." A le a bona? Mme O—O o ne a tlhopha go E kwala ka baporofeti, le a bona. Ka gore e ne e le dikao tsa Gagwe, Lefoko la Gagwe, O ne a itsise ka bone, a dira gotlhe go nna karolo, kana karolo ya Gagwe. A le a bona? O ne a kgona go kwala ka monwana wa Gagwe. Gape O ne a tsaya monwana wa Gagwe a bo a kwala mo dipoteng tsa Babilone A re, "Wena o lekantswe ka selekanyetso mme wa fitlhelwa o tlhela." O ne a kwala ka monwana o e Leng wa Gagwe.

75 Modimo o kgona go bua. A o dumela gore Modimo o kgona go bua? O ne a buwa le Moshe ko thabeng, mo setlhatshaneng se se tukang. A o dumela seo? Ee, rra. O ne a bua le Johane, a le mo popegong ya lephoi, (le dumela seo?) gore, "Yona ke Morwaake yo o rategang Yo Ke itumelelang go dula mo go Ene." O ne a bua le ene. O ne a bua le Jesu ko Thabeng ya Phetogo, fa pele ga ga Petoro, Jakobose, le Johane. O kgona go bua. Ga se semumu. Modimo o kgona go bua. Jalo O ne a bua le—le Jesu ko Thabeng ya Phetogo. Gape O ne a buwa le Jesu fa pele ga lesomo le le feletseng la batho; fa, batho ba ne ba re go ne go dirile tumo ya maru, fela e ne e le Modimo a buwa le Jesu. Gape ke Jeso yo o bua, mo Dibukeng tsa ga Matheo, Mareko, Luka, le Johane. Ke Modimo. Jalo he, Modimo o kgona go bua.

76 One a tsaya menwana e e Leng ya Gagwe a bo a kwala mo motlhabeng, letsatsi lengwe. O ne a bua, O ne a rera, O ne a porofeta, ka dipounama tse e Leng tsa Gagwe, Modimo o ne a dira, fa A ne a dirilwe nama mme a aga mo gare ga rona, "Modimo a bonaditswe mo nameng." Fa A ka kgona go kwala, go bua, a A ka se kgone go bolelela ba bangwe se ba tshwanetseng go se dira? E le ruri o ka kgona. O kgona go bua le bone, ka lentswe la setho. O kgona go kwala le go ba supegetsa se ba tshwanetseng go se dira. O go dirile.

Jaanong, "Modimo, mo dinakong tse di farologaneng le mekgwa ya mefutafuta ne a buwa le borra ka baporofeti." Mme mo Mokwalong o, O ne a re, "Ga go sekhutwana kana tlhakana e e felelang go fitlhelela Le diragawa," mme gotswa foo Le a bonatswa; go tswa foo Le a diragala, ka gore Le a bonatswa. Ga le kitla le nyelela jaanong, mme Lefoko fela ka Bolone le dirilwe nama. Sekhutlwana go raya "lefoko le le nnye." Thakana e raya "tlhakana e nnye." Le fa e le sekhutlwana, tshupo, sepefela, ga se ketla se palelwa mo Lefokong la Modimo. Ga le kake la palelwa, ka gore Ke Modimo, Modimo a bonaditswe A le mo popegong ya nama ya setho. Ka gore, ke Modimo ka Sebele mo popegong ya tlhaka, popegong ya moporofeti, A bonaditswe mo nameng.

Jaanong, ke lone lebaka le Jesu a neng a ka re, "Ba ba buileng le wena, o ba bitsa 'medimo,' ba ba buileng le wena ka Lefoko la Modimo," o ne a re, "mme ba ne ba le medimo." Baporofeti bao fa ba ne ba tloditswe ka Mowa wa Modimo, gape ba tlisa Lefoko la Modimo tota, ka nako eo ba ne ba le medimo. E ne e le Lefoko la Modimo le ba dirisa go bua. Mme a ka ...

77 Ba ranolaa fela ka tsela e Mokwadi a ne a ba letlelela go ranola ka yone. Jaanong fa o batla go bona seo, go mo go Petoro wa Bobedi 1:20 le 21. Go siame. Ka gore, se, fa Modimo ... "Ga go na moranodi wa sephiri ka na yo o kwa thoko." O ranola thanolo e e Leng ya Gagwe.

Modimo o a bua gape a bo a Le ranola, ka Boene, go tswa foo a bo a le ranolela opefela yo A ratang go le mo ranolela, A bo A le fitlhela ba babngwe. Ga a patelesege go Le senolela ope 'fa e se fa A batla. Mme ga a ... O, O Itshupile mo go feletseng mo Lekwalong, ka jalo gotlhe go setse go itsisitswe; ke fela gore O ntse A lebeletse fa go diragala. A le a bona? Nnyaya. Go bona Mmele fela o diriwae o bo o boela ko popegong, ya One, ko Monyadiweng wa Gagwe gape. Go siame.

78 Badumedi ba a Le dumela, jaaka Aborahama yo neng a bitsa dilo tse di neng di le kganetsanong le Lone jaaka okare di ne di ntse jalo.

Gape Lefoko le, Le lemoga diphiri tsa dipelo, mo go Bahebere 4:12. "Le lemoga diphiri tsa pelo."

79 Baporofeti ba ne ba sa tlhaloganye se ba neng ba se kwala kana se ba neng ba se bua, kana ba ne ba ka se ka ba bua jaaka ba ne ba buile, fa ba ka ba thaloganya se ba neng ba se bua. A le a bona? Mme Baebele ya re, "Ba ne ba tlhotlheleditswe ke Mowa o o Boitshepo." Ba tlhotlheleditswe! Fa Mowa o o Boitshepo o go tlhotlheletsa, o tsaya kgato. Motho ... "Modimo, mo dinakong tse di farologaneng le mekgwa ya mefutafuta ne a buwa le baporofeti ba ba neng ba tlhotlheleditswe ke Mowa o o Boitshepo." Ke lone lebaka, mo dipakeng tsotlhe, batho ba ba neng ba le semowa ba ne ba tsaya kgakololo ka dinako le ka se se neng se tshwanetse go diragala mo baporofeting.

Mokwadi yo e leng moporofeti o tshwanetse go nna mo kabalanong e e sa feleng le Mokwadi. A le a bona? O ne a tshwanetse gore a tshale mo Bolengeng ja Mokwadi nako tsotlhe, go itse se Buka e tlileng go nna sone. A le a bona? Mokwadi yo e leng moporofeti, o ne a nna a tshotse pene e baakantswe ka nako tsotlhe, a le mo kabalanong le Mokwadi nako tsotlhe, yo e neng e le Modimo, go kwala fatshe sepefela se A mo laelang go se kwala. A le a bona? Go ne go supa gore botshelo jo a neng a tshwanetse ... botshelo ja go ikgapha mo bakaulengweng botlhe ba gagwe.

80 Jaanong, ke sone se moporofeta a neng a tshwanelwa ke go nna a tlhomile tlhaloganyo ya gagwe mo go se Modimo A se buileng; eseng se motho a se akantseng, se kereke se akantseng, se bogosi bo se akantseng. Se Modimo a neng a se akanya! O ne fela a bolela dikakanyo tsa Modimo mo Lefokong, 'ka gore lefoko ke kakanyo fa e boletswe. A le tlhalogantse jaanong? Lefoko ke kakanyo e boletswe, jalo moporofeti o ne a letile dikakanyo tsa Modimo. Gape e rile Modimo a mo senolela dikakanyo tsa Gagwe, o ne a di bolela ka Lefoko, "SE SEBUIWA KEMORENA." Le a bona, eseng, "Se sebuiwa ke nna, moporofeti." "MO GO BUWA MORENA !" A le a bona? Go siame.

Ke sone se ba neng ba ganetsana le magosi le metlha ya kereke, mo e leng gore, go dira jalo mo metlheng ya bone, e ne e le kotlhao ya loso. O tsamaya o ya go lebagana le kgosi mme o bo o mo ra ya o re, "GO BUA MORENA, go tiile go diragala *jaana-le-jaana*," o tiile go kgaolwa tlhogo. Kereke e ne e tlaa go atholela leso fa o dira jalo. Mme baporofeti ba ne ba le pelokgale. Ka go reng? Le a bona, ba ne ba tlhotlheleditswe ke Mowa o o Boitshepo, mme, ke sone se ba neng ba le pelokgale. Gape ba ne ba kwala le—le Lefoko le le sa palelweng la Modimo.

81 Go ne go na le ba le bantsi ba ba neng ba leka go etsa baporofeti bao, jaaka baperesiti, jalo. Mme ba ne ba dira eng? Bane ba tlhakathakanya dilo fela, ke gone fela. Ba ne ba sa kgone go dira.

Ka gore, Modimo o tlhophile monna wa motlha, le go tlhopho Molaetsa, le tlholego ya monna le se se tlaa diragalang mo motlheng, le se A tla se bayang, ka fa A tla go dirang, ka tlholego ya monna yo o rileng yoo, O ne a kgona go fufatsa matlho a bangwe. Mafoko a monna yoo a neng a tlaa a bua, tsela e a neng a itshwere ka yone, o ne a tlaa fufatsa ba bangwe, mme a bule matlho a ba bangwe. A le a bona? O ne a apesa monna ka seaparo se a neng a le sone; tlholego, dikeletso, le sengwe le sengwe fela ka tsela e a neng a tshwanetse go nna ka yone, fela ka boitekanelo mo bathong ba ba rileng ba A tlaa ba bitsang ba ba rileng.

Fa, ba bangwe ba ne ba ema ba bo ba mo lebelela, ba bo ba re, "Ee,ga ke kake ka kgona. Go na le ... Ga—ga ke tlhaloganye." Ba ne ba fufaditswe.

82 Jesu o ne a tla ka tsela e e tshwanang, a apesitswe ke Modimo wa mmele o o sa boleng, A le mo mmeleng wa setho. Mme ka gore O ne a tsalelwa mo bojong ja dipitse, jo bo tletseng motshotelo, fa go neng go sena fa a ka bayang tlhogo ya Gagwe teng; le tsalwa, le sekgoge, le leina la leselwane mo go Ene. A le a bona? Dilo tsotlhe tse A neng a le tsone tse, le ka fa A neng A tla ka teng, e le morwa wa mmeti, le ka fa A neng A sa rutega ka teng.

Go batlile go tshwana, mo lefatsheng, botlhale ja lefatshe le,, O ne a sena sepe le jone. Ga gona tlhabologo epe ya lefatshe le, thuto, kana sepefela, O ne A se na sepe le tsone. Ka goreng? Ke Modimo. Go ne go ka se tsamaelelane. Fa A ne a lekile go ya sekolong sa boperesiti golo gongwe a bo a ithuta sengwe se dikereke tsa lefatshe le di neng di se dira, se mo ... Ka goreng, go ne go ka se tle le e leng ... ka goreng, go ne go ka se tle le e leng ... go ne go sa tle go tsamaisanya le tlhaloganyo ya Gagwe gotlhelele, ka gore O ne A le Modimo.

Jaanong, thuto, go tsena sekolo, dikolo tsa boperesiti, le dilo, d kgalhanong le gorata ga Modimo.

Tsamaiso yotlhe ya thuto e kgatlhanong le Modimo. Sengwe le sengwe se ruta gore batho ba tsamaele kgakala le Modimo, nako tsotlhe. Fa ke utlwa motho a re o na le dithuto tsa maemo a, Ph.D., L.L.Q., mo ggo nna, thutego eo e mo dira gore a fapogele kgakala le Modimo. A le a bona? O ithutetse go nna kgakala le se a neng tota a bileditswe go se dira. Go ntse jalo.

Lemogang jaanong ka fa ba neng ba tlhotlheleditswe ke Mowa o o Boitshepo.

83 Jaanong, moo ga go reye gore batho ba ba rutegileng ga ba bolokwe. Lebelelang Paulo. Ke a fopholetsa gore go ne go sena motho ope yo o botlhale go feta Paulo mo motlheng wa gagwe, yo a neng a le Saule wa Tarese. O ne a rutilwe ka fa tlase ga Gamaliele, yo o neng ele mongwe wa baruti ba bagaka that ba letsatsi leo; e ne e le mogaka yo mogolo, wa Mofarasai wa lekoko. Mme Paulo o ne a godisiwa fa tlase ga gagwe. O ne a itse tumedi yotlhe ya Sejuta. Mme fa a tla ko kerekeng, o ne a re, "Ga ke ise ke tle ko go lona ka thuto ya motho, le jalo. Ka gore, fa le ne le tlaa dira, go tswa foo o tla tshepa seo. Mme ke tla kwa go lona ka maatla le go bonatswa ga Mowa o o Boitshepo, gore tumelo ya lona e tle e nne mo Modimong." Le foo. A le a bona? Go ntse jalo.

84 Bontsi bo lekile go etsa batho ba, mme ba ne ba thakathakanya sengwe le sengwe jaaka ba dira le gompiano. Go ne go na le yo mongwe yo neng a tla pele ga nako ya ga Jesu, yo oneng a latlha batho ba le makgolo a manê. Mme le itse ka fao Dikwalo di neng tsa kwala ka dilo tse, ba ba ba neng ba leka go dira dilo pele ga nako ya tsone e fitlha. Le bangwe ba bone ba ne ba leka go Mo etsa, mme botlhe ba ne ba lese, *sele*, kana *se sengwe*. Mme O ne a re, "Mo metlheng ya bofelo, ka fa go tlaa tthagang bo Keresete ba maaka, mo metlheng ya bofelo, le baporofeti ba maaka, gape ba supa ditshupo le dikgakgamatso." Re na le tseo tsotlhe. Ale a bona? Mme mo ga go re ntshe mo boammaaruring. Go dira fela gore bo phatsime le go feta, ka gore re na le Keresete wa boammaaruri, e seng wa maaka.

85 Jaanong, jaanong, re a lemoga foo gore Modimo o ne a romela baporofeti ba Gagwe. Ke yone tsela e A neng A tsa Lefoko la Gagwe ko bathong, ka dipounama tsa baporofeti ba Gagwe.

Mme lemogang, le a itse, gore Moshe o ne a re, fa le batla go e bala e mo go Ekesodu kgaolo ya bo 4, le temana ya bo 10 le ya bo 12. Moshe o ne a re Modimo o ne a buwa le ene. Modimo o ne a bua le monna, pounama go ya tsebeng. Mme o ne a re, "Ke bua ka bonya," go bua Moshe. "Ga, ke na bokgoni. Ga—ga ke kgone go tsamaya."

O ne a re, "Ke mang yo a dirileng motho go buwa, kana ke mang yo o mo dirileng semumu? Ke mang yo mo dirileng gore a bone, kana ke Mang yo mo dirileng gore a utlwe? A ga se nna Nna, Morena ke mo dirileng?" O ne a re, "Ke tlaa bua ka molomo wa gago." A le a bona? Jaanong ...

Gape Jeremia ne a bua, fa le batla go bala ka seo ke mo go Jeremia 1:6. Jeremia o ne a bua gore, "Modimo ne a tsenya mafoko mo molomong wame." A le a bona? O—O ne a bua le ene, ka pounama go ya tsebeng, le moporofeti a le mongwefela; le go bua ka moporofeti yo mongwe, o ne a sena taolo gotlhelele, gape o ne a bua ka dipounama tsa gagwe.

86 Le a itse, gore O na le ditsela tsa go itsese Lefoko la Gagwe. Ee, rra. Jaanong le bona gore Baebele ke Lefoko la Modimo, eseng lefoko la motho.

Moshe o ne a re, "Modimo o ne a buwa le nna ka Lentswe, gape ke ne ka Mo utlwa. Ke ne ka kwala se A neng a se bua."

Jeremia o ne a re, "Ke ne ke sa kgone go bua gotlhelele. Mme, selo sa ntlha se o se itseng, dipounama tsame di ne di buwa, ebile—ebile—ebile ke ne ke kwala." Modimo o ne a buwa ka dipounama tsa gagwe, mme go ne ga diragala.

Daniele, Isaia, le jjalo, botlhe baporofeti bao ba ne ba batlile ba tshwana.

87 Le a itse gore, mo Kgolaganong e Kgologolo, baporofeta bao ba ne ba bua mafoko a a reng, MOO GO BUA MORENA go ka nna makgetlho a le dikete di le pedi. Jaanong, fa motho a re MOO GO BUA MORENA, ga go bue motho. Fa a ka bo a ne a dirile, o ne ka bo a se moporofeta, o tlaa bo a le moitimokanyi, le a bona, 'ka gore gone go ka seke (le goka) ga diragala; tšhono e le nngwe go tswa mo dinakong di le makgolo a le lesome, le a bona, ba ka tswa ba go fopholetsa. Mme fa e le gore ke MOO GO BUA MORENA, Morena Modimo o GO buile.

Fa ke ka re, "Moo go bua Orman Neville"; mokaulengwe wame a re, "Moo go bua Mokaulengwe Mann"; ke ne ke tlaa re, "Moo go bua jalo Mokaulengwe Mann"; ke ne ke tlaa re, "Moo go bua jalo Mokaulengwe Vayle," Fa ke na le boammaaruri, ke bua fela se o se buileng.

Gape banna bana, ba e leng baporofeti, ba ne ba re, "Ga se nna. Ga ke itse sepe ka ga gone, mme ke MOO GO BUA MORENA." Jaanong Baebele ke MOO GO BUA MORENA ka baporofeti.

88 Lemogang, ba ne ba na le Mowa wa ga Keresete mo teng ga bone, ba bo ba bolelela pele ditiragalo tse di neng di tlaa tla di diragala. Buwa ka go bolelela pele ditiragalo tse di tla diragalang! Ba ne ba re di

tlaa diragala go tsamaya le le metlha, jaaka ba ne ba ntse fa fathse, ba eme, ba robetse, ba tsamaya ba le mo Moweng wa ga Keresete le bone, mo e leng gore ba ne ba itshola jaaka Keresete. Mme babadi ba ne ba go bala ba bo ba akanya gore e ne e le baporofeti ba ba neng ba bua ka bobone.

Le gakologelwa gore e rile moopafadiwa a bala Isaia 53:1, ka ga ka fa, seo, "O ne a ntshediwa ditlolo tsa rona matsanko, a teketelwa boikepo jwa rona, kotlhao ya kagiso ya rona e ne e le mo go Ene, ka dithupa tsa Gagwe re fodisitswe"? Moopafadiwa o ne a bolelela Filipino a re, "Ke Mang yo moporofeti a buang ka ga ene, a o bua ka ga ene kana motho mongwe o sele?" Le a bona, moporofeti o ne a bua okare o ne a le ene.

89 Bonang fa Dafita fa a ne a lela mo Moweng fa a ne a re, "Modimo wame, Modimo wa me, O ntlogeletseng? Marapo a me, a tswetse kwa ntle, a ntibile, "Dafita. "Ba phuntse dinao tsame le diatla tsame," Dafita. "Ba phuntse dinao tsame le diatla tsame. Mme Ga ga o ketla o tlogela mowa wame wa botho mo bobipong, le e seng gore O tlaa letlelela moitshepi wa Gago gore a bole," eketse Dafita o ne a bua ka ga ene a le yo o boitshepo. E ne e le Morwa Dafita, yo A neng a le peo, e le Peo ya semowa e e neng e tla. Le fa Dafita ka boene a ne a se sepe, mme mo pelong ya gagwe gone go na le tlhaka ya Korong go supa gore ke ngwana wa Modimo tota. A le a go tlhaloganya?

Jaanong, Baebele yotlhe ga se lefoko la motho, le e seng gore E ne e ya kwalwa ke motho, kana e tlile ka motho, kana le e seng gore e ka—ka senolwe ke motho. Ke Lefoko la Modimo le senotswe ke Modimo ka Boene, Moranodi wa Gagwe ka BoEne, e le Keresete a Itshenola mo Lefokong le e Leng la Gagwe.

90 Bonang Keresete a eme fa morago fano mo go Dafita. Dafita o ne a sa kgone le go akanya jaanong. O ne a sa akanye ka tlhaloganyo ya gagwe, jaaka go ne go ntse. Mme O ne a lepletse mo sefapaanong, jaaka fa le bona sefikantswe se se fano; a lepletse mo sefapaanong, a lela a re, "Modimo Wame, Modimo Wame, O ntlogeletseng? Marapo Ame otlhe, a Ntebile. Ba phuntse diatla le dinao tsame. Ba phuntse letlhakore la Me. " A le a bona? "Ke eng O le kgakala jaana le Nna? Dipholo tsotlhe tsa Bashan di ntikologile. Ba tshikinya ditlhago tsa bone, ba re, 'O ne a tshepile mo Modimong, gore O tlaa Mo golola; jaanong a re boneng fa e le gore O tlaa Mo golola,' "a bua mafoko a a tshwanang.

Jaanong, le a bona, fa Modimo a ne a bonatswa mo lefatsheng fano, O ne a bua mafoko a a tshwanang a Dafita neng a a bua. A le a tlhaloganya? Jaanong, le a bona, gore ga se lefoko la motho; Ke Lefoko la Modimo. Go ne go na le Modimo mo go Dafita; moo e ne e se Dafita. O ne a sa itse se a neng a se bua; o ne a le fela jalo mo Moweng.

Eo ke tsela e Moshe neng a le ka yone. O ne a le mo Moweng thata, o ne a tswa mo logatong le a neng a tshela mo go lone, mme a ema foo a lebile difatlhego, mo setlhatshaneng seo se se tukang, a bua le—le Modimo ka Boene. Ne a re, "Rola ditlhako tsa gago. Mabu a o emeng mo go one ke mabu a a boitshepo. "

Ke gopola gore fa Moshe a ne a tloga koo, o ne a akanya, "Go diragetse eng? Ke eng se se diragetseng? E ne e le eng?

Ne A re, "Fologela ko Egepeto. Ke tlaa ya le wena. "

O ne a re, "Ke ga mmatota thata jang mo go nna, ke tshwanetse ke tsamaye." O ne a tsaya mosadi wa gagwe le bana ba gagwe ... le—le ngwana wa gagwe, ke raya moo, le thobane ya gagwe mo seatleng sa gagwe, a bo a tloga a ya golo ko Egepeto, go golola batho. Lo a bona?

91 Modimo a bua, ka Boene, ka baporofeti. Lo a bona, bona, ntle le pelaelo epe bona ba ... Ga se baporofeti; e ne e le Modimo. Ka gore, moporofeti, ka bobone, ba ne ba ka se kgone go bua dilo tseo. "Ke mang yo o dumetseng pego ya rona?" Isaia a re, lo a bona.

"Ke mang yo o dumetseng pego ya rona? Ke mang yo letsogo la Morena a le senoletsweng? O tlaa gola fa pele ga rona jaaka namane ka mo—ka mo botlhatlhelong. Le ka foo e leng gore, le mororo, O ne a ntshetswa ditlolo tsa rona matsanko, a teketelwa boikepo jwa rona, petso ya kagiso ya rona e ne e le mo go Ene; ka dithupa tsa Gagwe re fodisitswe. " Re ne ra fodisiwa, kgakala golo ka kwano mo pakeng ena fano; mme Isaia, morago kwale dinyaga di le makgolo a ferabobedi pele ga Keresete. Lo a bona? "Ka dithupa tsa Gagwe re ne ra," paka pheti, setse, "fodisiwa." Ijoo!

Ka foo, Lefoko la Modimo, le itekanetseng thata ka teng! Ikanyeng mo go Lone, batho. Ke selo se le esi se se ka lo pholosang.

92 Mafoko a mangwe otlhe, ga ke kgathale ka foo ba beilweng sentle ka gone, jang, ke mang yo ba tswang ko go ene, ke lekoko lefe le ba tswang ko go lone, kgotsa motho yo o botlhale thata, go le sengwe se se kgatlanong le Lefoko. Lo batla go kwala Lekwalo leo, ke Bagalatia 1:8. Lo a bona? Paulo ne a re, "Le fa rona, kgotsa Moengele go tswa Magodimong, a tlaa rera selo sengwe se sele gona le Sena se lo setseng lo se utlwile, a ena a hutsege."

Ka mafoko a mangwe, fa Moengele a ka tla ko go wena go tswa Legodimong, Moengele yo o phatsimang, mme a tlaa ema; mosimane, a moo go tlaa bo go le phephiso ya motlha ona, a ga go tle go dira? Moengele yo o galalelang yo o phatsimang a tla golo koo a bo a ema, mme a bue dilo tse di neng di le kgatphanong le Lefoko; wena o re, "Satane, tloga mo go nna." Ke gone. Fa e le mobishopo, fa e le gore ke ... le fa e ka nna mang yo a leng ene, o seka wa ba wa mo dumela fa a sa bue totatota le Baebele eo, Lefoko ka Lefoko. Mo tlhokomele, ena o tlaa go pega ka Baebele jaanong. Ena go tlaa go pegela ko lefelong lengwe, mme a tloge a go gokelele gone foo. Fa o bona Baebele e bua selo se le sengwe, mme ena a tila seo, mo tlhokomele gone foo.

Lo a bona, eo ke tsela e ena a dirileng Efa. O ne a fologela gone kwa tlase a bo a bua sengwe le sengwe fela ka go tshwana tota. "Sentle, Modimo ne a bua sena."

"Go jalo, Efa. Amen. Re dumela seo, ga mmogo. "

"Sentle, Modimo ne a bua sena."

"Amen. Re dumela seo, ga mmogo. "

"Modimo o buile sena."

"Re dumela seo, ka tlhomamo."

"Sentle, fela Modimo o rile re tlaa swa."

"Sentle, jaanong, o a itse Ena ke Modimo yo o molemo." Ga a a ka a re A ka se tle go dira, lo a itse. "Fela ruri ..." Ao, nna! Ke ene yoo.

Mme fa a ne a le yo o boferere jalo, mme Baebele e rile, "Mo metlheng ya bofelo o tlaa tsietsa Baitshenkedi fa go ne go kgonega," re tlamegile re bo re le jalo gompiano, ditsala? Jaanong, dithuto tsena tse di nnye tsa sekolo sa Letsatsi la Tshipi ke, di tshwanetswe di tseelwe gaufi thata, lo a itse, ko dipelong tsa rona, go bona ... Re tshwanetse re reetseng ka tlhoafalo thata re bo re boneng ka foo selo seo se leng boferere ka teng.

93 Lemogang, re ka se kgone, ga re a tshwanela, go reetsa lefoko lepe la motho mongwe. Ga re kgathale ka foo a leng botlhale ka teng, kgotsa a rutegileng ka teng. Baebele, mo go Diane, ya re, "Re tshwanetse re kgoromeletse tlase mabaka." Lo a bona? Jaanong, fa mo logatong la bobedi ...

logato la ntlha ke dikutlo tsa gago go bona, tatso, tshwara, monko, le kutlo ka tsebe. Tseo di kontle mo mmeleng wa gago.

Mo teng ga mmele, mo e leng mowa, ke go fa mabaka le dikakanyo, le jalo. Re tshwanetse ra kgoromeletse gotlhe moo ko tlase. Ga o kake wa fa lebaka, o re, "Jaanong ema pele, fa e le gore Modimo ke Modimo yo o siameng ..." Mme re bolelelwa gantsi gompiano gore O ntse jalo. "Fa e le gore Ke Modimo yo o molemo, jaanong fa ke ka tlhagafala, le fa ke sa bona seo e le se siameng mo Baebeleng, le fa ke le tlhaga, ke tlaa bolokwa." O latlhegile. [lefelole go sa theipiwang mo theiping — Ed.]

"Fa ke ya kerekeng gape ke dira dilo tse ke dumelang gore di siame, mme ke leka go tshegetsisa se ke akanyang gore se siame, ee, ke ..." O tla bo o ntse o latlhegile.

"Go na le tsela e e lebegang e siame mo mothong, mme phelelo ya yone ke ditsela tsa loso." A le a bona? Ga o kake wa bolokwa; o tla bo o latlhegile. A le a bona? A le a bona? E tshwanetse e bo Ele Motho yo laolang go tswa mo boteng.

94 "Ee, ke ne ka bua ka diteme, Mokaulengwe Branham. Ee, a ga o dumele mo go buweng ka diteme, Mokaulengwe Branham? " Ke dumela mo go tsone tota. "Ee, ke a te ke kue; a ga o dumele seo?" Ee, rra. "Ke tshela botshelo jo bo siameng ja Sekeresete. A ga o dumele mo go seo? " Ee, rra. Mme seo ga reye gore o bolokilwe. O motho yo o siameng; o phepa, o na le maitsholo a mantle, o boitshepo, o siame.

Le bone baperesiti bao ba ne bantse jalo, ba dumela tota, ba dumela tota mo e leng gore mongwe a ne a ka fapoga, o ne a kgotletswa ka matlapa go fitlhelela a swa. Go tshameka ka Lefoko la Modimo go ne go atlholelwa loso.

95 Ke jone jo re nang le bone mo lefatsheng gompiano. Lebaka la gore go bo go itirelelwa fela mo lefatsheng gompiano, ke gone gore kotlhao tse re nang le tsone ga di a gagamatsa mo go lekaneng. E ne e re fa monna a ne a ka tshwerwa a ratana le mosadi wa monna yo mongwe, boobabedi ba ne ba tshwanelwa ke go ntshetswa mo pontseng mme ba bo ba fagolwa, gone, mo pontsheng fa pele ga batho, ba bo ba tlogelwa ba tsamaya. Go ntse jalo. E ne e re fa motho a tshwerwe a dira sengwe se se sa siamang, gongwe a kgweetsa ka lebelo le le feteletseng, mo tseleng, kotlhao ya gagwe e ne ka seke e nne dingwaga tse di kwa tlase ga lesome; o a bo- ... o a bo a na le maikaelelo a go bolaya. A le a bona? Ga o baya dikwatlhao tse di ntseng jalo mo maitshwarong a a ntseng jalo, o dira gore fokotse

maitsholo ao.

Mme fa lepolotiki le le nang le maitsholo a a sa tlhamalelang le athhola kgetsi ya go nna jaaka e mme o tla bo a e fetisa, a bo a re, "Ee, o ne a nwa go se kafe, o ne a ... o ne a sa ikaelela dira seo." Mme a bolaile monna, mosadi, le bana ba ba senang molato, wa bo o letelelela Riki gore a falole seo, ke polotiki. Ke lone lefatshe le re tshelang mo go lone. Moo ke diabololo.

96 Modimo o ne a re fa motho a tshwerwe mo boakeng, kgotsa mosadi, ba ntshetseng kwa ntle koo lo bo lo ba kgobotleletsa losong kwa losong. Moo go ne go go rarabolola. Lo a bona? Fa a ne a tshwarwa ebile a ne a kuka bokete jwa thobane, mo letsatsing la sabata, "Mo tseyeng lo bo lo mo kgobotleletsa ka maje." Ba ne ba tshela ka one ka nako eo. Mme jaanong, lo a bona, ga re na mehuta eo ya melao gompiano.

Fela Mokeresete, kereke, se ke buang le sone mosong ono, molao oo wa Modimo o mo pelong ya gago. Lo a bona? Ga lo na keletso epe ya go go dira. Go ka mo gare ga teng fano. O rata go tshegetsisa molao wa Modimo ka boitekanelo thata. Go sa kgathalesege se go leng sone, o batla fela go nna fela se ... Fa—fa Modimo a batla sesutlha maoto kwa mojakong, A batla o nne sesutlha maoto seo, wena o itumetse thata jang go nna seo. Go sa kgathalesege se go tlaa nnang sone, wena o batla go nna sesutlha maoto. Lo a bona? Le fa e ka nna eng se Modimo a batlang o se dire, seo ke se o batlang go se dira, ka gonne ke Modimo. Jaanong, foo ke kwa o fitlhelang ka nnete lorato lwa gago la mmannete, la popota, la nnete la Modimo.

97 Jaanong re fitlhela gore foo, gore, "Moengele o tlaa rera sengwe se sele," ko ntle le se se ileng, se se setseng se builwe mo Baebeleng, "a a hutsege." Ga go ope yo o ka kgonang. O ka se kgone go dira seo; Se tshwanetse se nne fela totatota ka tsela E se bolelang.

Mme gape re bala, mo go Tshenolo 22:18 le 19, "Fa motho ope a tlaa oketsa lefoko le le lengwe mo go Ena, kgotsa a tlose Lefoko le le lengwe mo go Lone, Modimo o tlaa tlosa karolo ya gagwe mo Bukeng ya Botshelo." Ke gone. Modimo o tlaa tsaya karolo ya gagwe, le fa a le modiredi, le fa e ka eng se a ka tswang a le sone, le lefoko la gagwe ... leina la gagwe le kwadilwe mo Bukeng ya Botshelo. Modimo ne a re, "Ke tlaa le phimola fela gone jaanong le tloge," go jalo, "fa a oketsa selo se le sengwe mo go Lone, kgotsa a ntsha Lefoko le le lengwe mo go Yone." Ke ka foo Modimo a dirileng Lefoko la Gagwe le se palelwe ka dinako tsotlhe. Lo a bona? O ka oketsa mo kerekeng, kana wa ntsha mo kerekeng. O seka wa oketsa mo Lefokong leo, kgotsa wa ntsha mo go Lone, ka gonne Modimo o tlaa ntsha leina la gago gone mo Bukeng ya Botshelo. Mme, moo ke, wena o fedile ka nako eo. Lo a bona? Ga o kake wa oketsa mo go One, kgotsa wa ntsha mo go Yone. Lone le fela totatota se ...

98 Ga le tlhoke mophutholodi ope, gonne Baebele ne ya bua gore Modimo o dira phuthololo e e leng ya Gagwe ya Baebele. "Ga se ya phuthololo epe e e bolelwang ka boithatelo jwa motho," ne ga bua Petoro. Go siame.

Mme Lekwalo lotlhe le filwe ka fa Semodimong, le tlhomilwe mo tolamong ka fa Semodimong, mme selo sotlhe ke tshenolo ya ga Jesu Keresete. Kgolagano e Ntshwa le e Kgologolo, kwa ba neng ba boletse pele ka ga Ena a tla, se A tlaa se dirang fa A ne a goroga fano, mme se A tlaa se dirang mo pakeng ena go tla. Jalo he moo go Mo dira yo o tshwanang maabane, gompiano, le ka bosaeng kae. Lo a bona?

Jaaka ko Bahebere kole, fa Paulo a ne a go kwala. Ke Modimo, "Jesu Keresete maabane," wa Kgolagano e Kgologolo. Ena ke "Jesu Keresete gompiano," a bonaditswe mo nameng. "Mme Ena ke Jesu Keresete ka bosaeng kae," mo Moweng, "yo o tshwanetseng go tla." Lo a bona? Lo a bona? "Yo o tshwanang maabane, gompiano, le ka bosaeng kae."

Mme ka nako tsotlhe O tshela go dira Lefoko la Gagwe le tshele se Le rileng Le tlaa se direla paka eo. O a tshela.

99 O ne a tshela mo Kgolaganong e Kgologolo, a bonaditswe. Ke batla fela go le itsise sengwe se se nnye fano, fa lo ka go itshokela. Lebelelang, fa Jesu a ne a bonatswa mo Kgolaganong e Kgologolo, jaaka re go dumela.

Jaanong, lona bareri kwa ntle koo, lo ka ngangisana le gone, lo direng le fa e ka nna eng se lo batlang go se dira, fela nna ke bua ka ntlha ya ya me ... se ke se akanyang. Lo a bona?

Fa Jesu a ne a bonatswa mo Kgolaganong e Kgologolo, mo mmeleng wa lefoko, mo sebelebeleng sa ga Melegiseteke; eseng boperesiti, fela Sebelebele, Monna. Lo a bona? Gonne, Monna yona o ne a ise a tswalwe ka nako e, fela O ne a le mo mmeleng wa lefoko, jalo he O ne a se na ntate ope, mma ope. O ne a le Modimo ka Boene. O ne a bonaditswe mo popegong ya Motho, yo o bidiwang, "Kgosi ya Salema, yo e leng Kgosi ya Kagiso, le Kgosi ya Tshiamo." Lo a bona? O ne a le Melegiseteke. "O ne a sena a kana rra kgotsa mma, tshimologo ya malatsi kgotsa bofelelo jwa botshelo." Lo a bona? E ne e le Jesu mo mmeleng wa mowa, mo popegong ya Motho. A lo ka ya go eo? Go siame.

100 Fong O ne a dirwa totatota nama ya motho, a bo a aga mo gare ga rona, ka mo sebelebeleng sa ga Jesu Keresete ka Boene, a tsetswe ke kgarebane Marea. O ne a tla mo popegong eo gore A kgone go swa, mme ne a boela morago ko Legodimong.

Jaanong mo metlheng ena ya bofelo, O solofeditse go Iponatsha mo botlalong gape, jwa nama ya Gagwe, mo Moweng. Lo a bona? "Gonne jaaka go ne go ntse mo metlheng ya Sotoma, go tlaa nna jalo mo go Tleng ga Morwa motho." Jaanong lebelelang Sotoma, ka foo e neng e ntse ka teng, le se se ileng sa diragala. Jesu Keresete a bonatswa mo popegong, ka ga Kereke ya Gagwe gompiano, lo a bona, a dira selo se se tshwanang, tiro e e tshwanang, dilo tse di tshwanang, dilo tse di tshwanang, dilo tse di tshwanang. Lo a bona? Mme mo lefatsheng gompiano, O ne a Iponatsha mo mebeleng ya motho, mebele ya rona ya motho yo o bidiwang, mme a dira totatota selo se se tshwanang se A se dirileng mo dinakong tse di farologaneng, mme mo dinakong tsa nama ya Gagwe mo lefatsheng. Mme o dira selo se se tshwanang gompiano, ka gore, "Modimo mo dinakong tse di farologaneng ne a bua le borara ka baporofeti, mo metlheng eno ya bofelo ka Morwae, Jesu Keresete." Lo a bona, Morwa a senolwa mo metlheng ya bofelo, Modimo a bonaditswe mo nameng ya motho, a dutse fela pele ga tshenyoye ya Sotoma, bokhutlo jwa lefatshe la Baditšhaba. Lo a go bona?

Go na le diponatsho di le tharo.

101 Jaanong, selo se se latelang se se diragalang, ke fa gotlhe go kokoantswe ka mo Mothong a le mongwe yoo, Jesu Keresete, Monyadwi le Mmele, kwa morago ga boeng ga Morena Jesu. Go dira makgetlo a mararo a Gagwe ... Fa A ne a tlišwa mo lefatsheng; a bolawa, a bapolwa, a tsoswa. A Iponagatsa mo popegong ya Mmele wa Gagwe, o e leng Monyadiwa wa Gagwe, Mosadi. Lo a go tlhaganya? Mosadi ke karolo ya Mmele wa Gagwe.

Mme mosadi le monna ba fela gaufi thata ga mmogo, go tsamaya bona ba le fela go batlile ... Ba a tshwana. Ba tshwanetse ba nne jalo, le mororo. Bona ke bao, lo a bona, bona fela totatota ba bonaditswe ka go tshwana. Mosadi ke karolo ya gagwe, ka gore o ne a ntshwa mo go ena.

Mme Monyadwi gompiano o ntshitswe mo mmeleng wa ga Keresete, o o itshwereng ebile o dira fela totatota jaaka A buile gore go tlaa direla motlha ona, Monyadwi, Kgosi gadi; Kgosi le Kgosi gadi. Go siame.

Re nna thari jaanong, jalo re ile go tshwanela go itlhaganela re bo re wetsa.

102 Go siame, Baebele e e feletseng ke tshenolo e e feletseng ya ga Jesu Keresete, a Ikitsise paka nngwe le nngwe. O ne a Ikitsise mo metlheng ya ga Lutere, jaaka motheo; kereke, lona, maoto.

Jaaka A ne a dira Kgosi Nebukatenesare; lo gakologelwa ka foo a neng a lora ditoro tseo, mme a tloga go tswa ko tlhogong go ya tlase? Lo a bona? Jaanong go tlhatloga go tloga kwa dinaong go ya kwa godimo. Lo a bona? Ko bogosing jwa Babilone O ne a supegetsa otlhe a Kgolagano e Kgologolo bao, O ne a tswa ko tlhogong a fologa, go fitlhela Ena a tla go tsamaya Modimo ka Boene a fetoga go nna nama kwa thitong ya sepalamo. Jaanong fano mo Kgolaganong e Ntšhwa, O Ipusetsa morago kwa godimo gape, ko Tlhogong gape, Tlhogo ya gouta, go rweswa korone. Lo a bona? Lebang. Lo a go tlhaganya?

Lo a bona, Modimo o ne a le kwa tshimologong, mme O ne a tswelela a fologa, ka baporofeti, le go tswelela tlase, go fitlhela Modimo ka Boene a ne a nna motho jaaka rona, go fitlha kwa tlase kwa mhapheng wa sepalamo, Ngwana yo o neng a tsetswe, a nyaditswe, ebile a le leina le le maswe, le sengwe le sengwe se A neng a le sone. Fong O ne a simolola go atumela, lo a bona, mme go tloga kwa dinaong O ne a simolola go aga Kereke, Monyadwi, a boa, ka kwa morago; mme jaanong a tla ko tlhogong ya Lentswê, kwa gotlhe go emisitseng ga mmogo mme o dire Mmele o mogolo o o siameng wa Gagwe wa ga Jesu Keresete.

103 Modimo o senolwa mo pakeng nngwe le nngwe ke Lefoko la Gagwe le le solofeditsweng paka eo. Jaanong a re le beng fela se bangwe ba ditsholofetso tsa Gagwe ba leng sone gompiano, fa re santse re tswala mo mafokong ano a bofelo.

Jaanong Modimo o Itshenola mo nakong ya Lesedi la maitseboa. A re boneng jaanong. Re bona ...

Ke na fela le segopa sa Dikwalo di kwadilwe golo fano. Jaaka lo kgona go bona mo tsebeng ena, ke Dikwalo di le kae tse di kwadilweng foo. Fela, re na fela le metsotso e ka nna lesome le botlhanong go tsamaya go nna lesome le bobedi. Ke batla go tswa. Mme ga ke a gwaega lentswe, mosong ono, ke bua. Dinako dingwe ditsidifatsi tsena tsa phefo fano di ntira ke gwaega lentswe thata.

Jalo he fa Mokaulengwe Neville a sa ... O na le sepe mo bosigong jono? [Mokaulengwe Neville a re, "Nnyaya." — Mor.] Sentle, sentle, ke tlaa ... Fa go siame, ke na le sengwe. Ke ne ka fitlhela mophuthelo wa sekarete, maloba, o ntse ko sekgweng; mme ke ne ka amogela Molaetsa mo sephuthelwaneng seo sa sekarete, ka ntsha ya bosigo jono, Morena fa a ratile. Lo a bona?

Jalo he, ke na le Dikwalo tsena fano. Mme ga ke batle go dira pheteletso nako ya tiro, gore lo tle lo

kgone go boa.

104 Mophuthelwana sa sekarete, ke neng ke bua. Go siame. Ke ne ke simolola go tsamaya golo ko gare ga sekgwa, mme foo go ne go dutse sephuthelwana sa sakarete, mme ke ne fela ka tswelala ke feta. Ke ne ka akanya, "Sentle, mongwe o kwa pele ga me."

Mme Sengwe se ne sa re, "Boela morago o bo o nopa seo."

Ke ne ka akanya, "Tsaya sephuthelwana sa sakerete? Eseng nna. "

Sengwe se ne sa re, "Boela morago mme o nope sephuthelwana seo sa sakarete."

Mme ke ne ka ya golo koo, go ne go le sephuthelwana sa kgale se se lolea, mme ke ne ka bona sengwe. Ke tlaa lo bolelela ka ga gone, bosigong jono, Morena fa a ratile. Go siame.

105 Jaanong re ile go bua ka ga Masedi a maitseboa, fela metsotso e le mmalwa. Baebele e bolelela pele gore go tlaa tla nako, gone kwa nakong ya go tswalela, gore letsatsi le tlaa tlhaba, mme go tlaa nna le Lesedi la maitseboa. Rotlhe re itse seo. A ga re dire? Rona, rona re ... Rona ba re tlwaelanyeng le Molaetsa wa rona gompiano go tswa ko go Morena Jesu, re dumela gore go tlaa nna le Lesedi la maitseboa. Mme Lesedi lena la maitseboa ...

Jaaka go solofetswe, Lesedi le le tona le tlaa tla motlhang Jesu ka Boene a tlaa bong a bonaditswe fano mo lefatsheng, kgotsa godimo ko Magodimong, a tsaya Monyadwi wa Gagwe, mme fong Mileniamo o tlaa tlhoma.

106 Fela re na le nngwe ya dinako tse di boitshegang go feta thata e re tshwanetseng re e ralale, e le ka nako nngwe e kileng ya nna fa pele ga batho. Mme ke letetse fela oura, mme erile re kgona go bona ... mongwe le mongwe o kgona go nna le tšhono kwa le tswang mo tirong mme le ntshe malatsi a le mmalwa, mme re kgone go simolola ka dibeke di le pedi kgotsa di le tharo ga mmogo, mme re tle re kgone go dira golo gongwe kwa ke kgonang go bua ka Dipetso tseo le dilo tse di mmalwa, mme re di ntshe ka fa gare ga dibeke tse pedi kgotsa di le tharo ga mmogo, mme re tlise ka fa gare ga Fong o tlaa fitlhela se monna yole le bone batho bao ba nnileng ba lora ka ga sone, mme dilo tsotlhe tsena foo, go tlaa diragala; lo a bona, lo tlaa lemoga se ba se senotseng, sebetsa se segolo seo se se tswelang ko ntle ga se—sa loapi. Jaanong, jaaka go solofetswe, segopa sotlhe sa lona, lo a itse gore ke itse se seo—se seo se se rayang, lo a bona. Mme, fela a mpe fela re leteng go tsamaya nako e tla, lo a bona, gore gone go nne jalo, lo a bona, jaanong, mme go tlaa nna mo go fetang mo pakeng.

107 Jaanong, jalo re ile go bala dingwe tsa tsena—Dikwalo tsena teng fano. Jaanong, mo Maseding a maitseboa a a tlang, jaanong re lemoga gore go tlaa tshwanela go nne Lesedi le le tshwanang le le neng le le mo mosong.

Ka gore, ga go na letsatsi le le lengwe ko mosong le letsatsi le lengwe ko motshegareng wa maitseboa. Ke letsatsi le le tshwanang. Letsatsi le le tshwanang le le leng mo motshegareng wa maitseboa le mo mosong; le le tshwanang mo mosong jaaka ko motshegareng wa maitseboa.

Jaanong, E ne ya re, "Letsatsi ka bolone," letsatsi mo gare ga nako eo, "e tlaa nna mohuta wa go tshwana le, ao, go tshwana le letsatsi le le senang tshepo, le le lefifi. Le ka se kgone go bidiwa motshegare kgotsa bosigo, mo gare ga foo. "

108 Lo a bona, moo ke go bopiwa ga Mmele, go tswa dinaong, go tthatloga. Fa A ne a le fano mo lefatsheng, O ne a le Morwa, Bosedi, a tloga A bolawa. Kereke e ne ya tsaya bonno jwa Gagwe, ga tloga ga nna boswelatumelo ya bo e tsamaya go ralala Dipaka Tse Di Lefifi, ya bo e simolola go aga mo motheong e tlhagelela. Ka nako eo pono e tswa ko kae? Ko tlhoreng ya tlhogo.

Lo bona ponatshegelo ele; Nebukatenesare? Mmoneng A fologa, go tswa tshimologong ya paka ya Baditšhaba pele ga Madi a ka ba tshololelwa ebile a dirwa tetlanyo. Ba ne ba le basokologi ba ba ntšhwa ba fetsa go tsenngwa. Fela lemogang go ne ga ya gone ko tlase, gone ko tlase, gone ko tlase ko thitong, mo setshwantshong, lo a bona, ne ga tlišiwa ko tlase.

Fong go ne ga simolola gone ko morago, go boa, Kereke e ne ya boa go tswa kwa dinaong, e tthatloga. Jaanong e mo nakong ya tlhogo—nakong ya tlhogo. Jaanong lemogang Lesedi.

109 O ka se kgone go bona ka diatla tsa gago, etswa tsone ke bontlhabongwe jwa mmele. O ka se kgone go bona ka ditsebe, etswa yone e kgona go utlwa. O ka se kgone go bona ka nko, le etswa yone e a dupelela. O ka se kgone—o ka se kgone go bona ka dipounama, etswa tsone di a bua; lo a bona, eo e ne e le paka ya Pentekoste. Fela jaanong e mo nakong ya leitlho, go bona. Lo a bona? Jaanong, ga go na tshiamelo e le nngwe e e dirang kwa ntlheng e nngwe ya leitlho. A go jalo?

Mo go latelang ke botlhale, jo e leng Keresete ka Bojone, Yo o laolang Mmele o o feletseng.

Ga go go tsamaya, motsamao ope go feta ya moo. Lo a bona? Sengwe le sengwe se sele se ile sa tsamaya. Lo a bona? Tsamaisa dinao tsa gago, tsamaisa mesifa ya gago mo maotong a gago, tsamaisa sengwe le sengwe. Sutisa ya gago ... ditsebe tsa lona di ka tsamaya, nko ya lona, dipounama tsa lona, le jalo jalo. Fela morago ga matlho a gago, ga go sepe se se tshikinyegang.

Ke lebaka le ba buang gore banna ba nna le lefatla ka bonako, ke ka gore, lo a bona, ga go na itshidilo ya go nonotsha mosifa mo—mo moriring, letlalo la tlhogo. Lo a bona? Mme se na le fene jalo gore ba tle ba nne le madi golo mo teng koo. Madi a ka se ka a pompega a fete, lo a bona, a ka se tihatloge a bo a tlamela madi. Jaaka go solofetswe, modi wa mo—moriri o tshela ka madi.

Jaanong re fitlhela gore karolo eo, lo a bona, ga go na sepe go feta leitlho.

110 Jaanong a re batlisiseng. "Go tla nna le Lesedi" (ka letsatsi le le fa gare?) "kwa nakong ya maitseboa!" Lesedi le romelwa eng? Gore o kgone go bona kwa o leng gone ... ka foo o ka tsamayang mo tikologong. A go ntse jalo? Bonang gore le feletse ko kae. "Go tlaa nna Lesedi mo naking ya maitseboa."

Jaanong, re tsaya seo jaanong re bo re se tshwantshanya le Malaki 4. O ne a solofetsa gore go tlaa nna le Lesedi le le tlang gape mo nakong ya maitseboa, lo a bona, "Gonne, bonang, Ke tlaa go romela ko go lona moporofeta Elia, mme o tlaa busetsa mo—bana ba kwa morago kwa go borara, mme go bo go le borara ko baneng," (a go jalo? "esere Ka tla ka itaya lefatshe ka phutso.")

Jaanong mpe re tseyeng Johane kgotsa ... Moitshepi Luka 17:30, mme o lebelele se Jesu a se porofetileng moo, a bua gore, "Jaaka go ne go ntse mo metlheng ya Sotoma, go tlaa nna mo go tshwanang ..."

Jaanong gakologelwang, lemoga, mona ke ka nako e Morwa motho a tlaa bong a senolwa ka yone; go senolwa ga Morwa motho. Jaanong, Morwa motho o ne totatota a senotswe ka ntlha ya go kgonagala ga gone, fela ka metsotso e le mmalwa foo, fela pele ga Sotoma e ne e fisiwa. Jaanong, Monna yoo o ne a le Elohim. E ne e le Modimo; mme Jesu ke Modimo. Mme Modimo o ne a senotswe metsotso e le mmalwa gone foo ka ntlha ya go kgonega ga gone, go bua le Aborahama, mo katlholong ya tshekatsheko. Fela mo go nnyennyane, Morwa motho ne a senotswe; Morwa motho, Elohim. A lo a go bona, kereke? [Phuthego ya re, "Amen." — Mor.] Morwa motho, Elohim, o ne a senolwa fela metsotso e le mmalwa. Gonne, mo mosong o o latelang o ne a fisiwa, (fa?) pele ga letsatsi le ka tla gape.

Jalo go ka se ka ga nna le thulaganyo epe e e setseng, le gone go ka se nne le tswelelo epe go feta go na le se se diragalang gone jaanong, gonne o tlaa tshuba pele ga letsatsi le tlhagelela gape. Tsosoloso e fedile, go kgabaganya setšhaba. Ga go na go tlhola go na le ditsosoloso dipe, tse dikgolo di anama; setšhaba sena se ne se se o amogela. Lo ka nna lwa nna le phuthego ya batlhalefi. Fela, ke raya, tsosoloso ya Semowa, re bone gotlhe ga gone. Ke solofela gore lo a go tlhologanya. Ke go buwa ka tsela e e ka mokgwa o o jalo o—o ke solofelang gore lo a go tlhologanya. Lo a bona? Go fedile.

Modiredi yo o siameng ne a bua, kgantele, ne a re, "Mokaulengwe Branham, fa fela nka kgona go nna le boipelo jwa Morena mo pelong ya me!"

Ke ne ka re, "Morwa, tsosoloso e fedile." Lo a bona?

111 Jaanong diitshetledi di tsentswe mo sekepeng. Makhubu a matona a a boifisang a fa ntle fano fa pele ga rona; fela re a itse, fela go feta lekhubu leo ka kwale, re atamela letshitshi. Lo a bona? Re atamela letshitshi. Nnang fela lo nitame. Nnang fela ka mo Lefokong. Nnang le Modimo. Go sa kgathalesege ka foo o ikutlwang ka teng, sengwe se sele; nna gone le Lefoko. Mpe—mpe—mpe lona lo nne lo itshetletse, fa lo bona maru otlhe ana a matona a kgale go re dikologa, le matsubutsubu a tla, le dibomo tsa athomiki, le sengwe le sengwe se sele se ba buang ka ga sone. Fela seitshetledi sa rona se lolame gone mo Lefokong. Modimo o rile go tlaa nna fano; re tlaa fitlha tlhorong ya lengwe le lengwe la one. Eya, re tlaa ya gone go feta tlhoro ya one. Ee, ammaaruri! One, one a ka se kgone go re ririmetsa. Ba ka se kgone go re nwetsa. Lo re tsenya mo lebitleng; re tlaa tswa gape. Moo ke fela gotlhe mo go leng teng ga gone. Ga go na tsela epe mo lefatsheng go e tshegetska kwa tlase koo. Rona re tlaa fitlha kwa tlhorong ya lengwe le lengwe la one, ka gore Molaodi Mogolo wa rona yo motona o a bitsa ka kwa letlhakoreng le lengwe.

Re itsetsepitse mo go Jesu, matsubutsubu a botshelo ke tlaa a kgatlhantsha ka bopelokgale;

Ke etile mo go Jesu, ga ke a tshola phefo kgotsa ke ebaebisa seatla;

112 Le fa e le eng se go ka nnang sone, a go tle. Se se ka nnang sa dira, se se tlaa dirang, ga go dire pharologanyo epe. Re itsetsepitse gone foo mo go Jesu. Fa ke tshela, ke tlaa tshelela kgalalelo ya Modimo. Fa ke swa, ka ntlha eo nka kgona go swela ko kgalalelong ya Modimo. Ke—ke—ke batla fela go ... Ke ko kgalalelong ya Modimo, ke se ke batlang go se dira. Fa moo go fedile, ga ke batle go tlhola ke diega. Ke batla go ya kwa ... ko tuelong ya me e Ena a e ntheketseng; eseng se ke ke se amogetseng,

fela se A se nthekele, se A se nneileng ka letlhogonolo la Gagwe.

113 Jalo he re bona Lesedi la maitseboa le fano. Mme go dira eng go nna le Lesedi, fa o sena matlho ape go bona ka foo o ka tsamayang mo tikologong mo go Lone? Lesedi la maitseboa ke eng? Lobone le a tshuba, go senola sengwe. A go jalo? Fa go na le sengwe fano, o a utlwa mme ga o kgone go tlhologanya se go leng sone, mo lefifing, ka nako eo tshuba lobone. Le tshwanetse le senole! Ke eng se Malaki 4 a tshwanetseng go se dira? Lo a bona? Dira selo se se tshwanang. Ke eng se go bulwa ga Dikano Tse Supa di neng di tshwanetse go se dira, kwa makoko otlhe ana a neng a thetheekela go dikologa mo go sena ...? ... Ke go senola, go ntsha. Fa o sena matlho ape, ka ntlha eo mosola ke eng go senola? Go tshwanetse go nne le matlho, pele go bona. A go jalo? Go senola Malaki 4, senola Moitshepi Luka 17:30, Moitshepi Johane 14:12, gape Johane 15:24, 16:23. Mme go senola gape Tshenolo 10:1 go ya go 7, go bulwa ga Dikano Tse Supa, le Molaetsa wa moengele wa bosupa; go bula Molaetsa wa, go senola, fa Lesedi la maitseboa le tla. Jaanong fa motho ...

114 Mo Pakeng ya Laodikea, batho ba ne ba le (eng?) "ba sa ikatega." A ba jalo? "Ba foufetse." Ke molemo ofe o Lesedi le o direlang motho yo o fofetseng? Fa difofu di etelela difofu, a bone botlhe ga ba wele ka mo khuting? "Ga ba ikatega, ba foufetse, mme ga ba go itse." Le e leng dinonofu tsa bone tsa tlhologanyo di ile, Dinonofu tsa bona tsa semowa tsa tlhologanyo, tlhologanyo ya semowa. Lo a bona?

"Ba ba tlhogo e thata, ba ba ikgogomosang, barati ba monate go na le barati ba Modimo; ba na le lerato, balatofatsi ba maaka, ba ba thokang boitshwaro, le ba ba tlhoileng ba ba siameng; ba ba nang le setshwano sa poifomodimo, fela ba gana Thata ya jone." Thata ya tshenolo; ga ba dumele ebile le mo go yone. Lo a bona? Ga ba dumele mo dilong tse di jaaka baporofeti. Mme jalo he ga ba dumele mo go yone. Ba dumela gore—gore Malaki 4 e tshwanetse e nne kereke e e rileng kgotsa lekgotla lengwe.

Fa a ne a tla lekgetlo la ntlha, o ne a le monna. Fa a ne a tla lekgetlo la bobedi, ka seripa se se gabedi, o ne a le monna. Fa a ne a tla mo popegong ya ga Johane Mokolobetsi, o ne a le monna. Lo a bona?

Mo metlheng ya bofelo, fa Masedi a maitseboa a simolola go phatsima, matlho a tlaa bulega mme lo tlaa bona kwa lo yang gone. Ka nako eo Mmele o setse o bopilwe, o eme ka dinao tsa one, o dira motsamao, o tsamaya ka Mowa o o Boitshepo. Eng? Yo o neng a hudugela mo baporofeting ba ba kwadileng Baebele, Mowa o o Boitshepo o o tshwanang o tsamaya ka mo Mmeleng o o tladitsweng ka Mowa o o Boitshepo, o o neng wa tsamaya mo Moweng o o Boitshepo, go tswa mo lekgotleng lengwe le lengwe, leleme lengwe le lengwe, lolome, le batho.

115 Mohumagadi yo monnye fano, ga a leloko la lekgotla lena, kgotsa lekgotla lena ... leloko mo phuthegong ena. O tswa golo gongwe go sele, mme o ne a tla mo teng mosong ono, ne a kapa setshwantsho foo. O ne a ... a se neela morwaake, yo neng a gakatsegile thata thata. Ga ke itse a kana le ka nako nngwe o kile a utlwa ka ga Sena kgotsa nnyaya. Ga ke itse. O ne a na le setshwantsho sa Moengele yona wa Morena yo neng a le mo Dipakeng Tse Supa Tsa Kereke, Dikano Tse Supa tse di neng tsa bulega, golo koo, fa go ne go dira. Ne a re, ne a leba morago go ralala foo, mme o ne a bona seo se eme mo loaping, mo torong. Mme ne a lebelela kwa morago go ralala moo mme a bona seo, ne a bona mongwe a apere bosweu, a gwantela pele; mme fa morago ga sone, ne a re go ne go lebega ... Ne a re, "Mokaulengwe Branham, e ne e le wena." Mme ne a re, "Motswakwa teng foo," ne a re, "fa morago ga gago, batho ba ba neng ba apere mebala e e farologaneng, ba rwetse dinotagi; Georgia, Alabama, mohuta otlhe o o farologaneng wa bongwefela, o gwantela pele," a tlhatloga, a le mohuta o o farologaneng, o o farologaneng "Ao, haleluya!

116 Re mo metlheng ya bofelo, le dioura tsa bofelo tsa malatsi. A lo Mmona jaanong mo Lefokong la Gagwe, mme Lefoko lotlhe la Gagwe le bonaditswe gone fano fa pele ga rona? Ao, Kereke ya Modimo o o tshelang, emang ka dinao tsa lona, Mo dumeleng ka gotlhe mo go leng ka mo go lona. Tshwarelelang mo lekotwaneng le le nnye leo mo bogareng ga lekotwana, mpe Lone le itshetlele kgato nngwe le nngwe le motsamao mongwe le mongwe o lo o dirang. Kakanyo nngwe le nngwe e o nang nayo, mma yone e laolwe ke Tora ena ka mo bokafateng jwa gago. Ka gore, Modimo o dutse gone ka mo Lefokong la Gagwe la oura ena, mo Leseding la maitseboa, a bonagatsa Lesedi mo pontsheng.

117 Bofofu jwa mmamanthwane! O ka tshuba lobone, mme mmamanthwane—mmamanthwane o tlaa bo a foufetse thata gore ene a ka se kgone go fofa. Morubise o o poromang, tsotlhe tse di lelemelang tseo tsa bosigo, le dilo tse di jaaka tseo, mafele le dilo, ga di kgone go bona mo motshegareng. Ga ba itse gore gotlhe ke ka ga eng. Ga ba kgone go bona.

Mme Dipone tsa maitseboa di tshubilwe. Setshwantsho sengwe le sengwe, gongwe le gongwe kwa re yang gone, ko tlhologong, ko Baebeleng, go ya ko tsha—po lebala ... Daniele o ne a bona, mme dilo tsotlhe tse di neng tsa re; mme dilo tsotlhe tse, tsotlhe di re bona oura e re tshelang mo go yone. Ga go kgato e nngwe e e ka tlang mo godimo ga yone.

Go ne go na le motsamao wa seatla; lorato la Modimo, Wesele. Go ne go na le notsamao, wa

motheo; Lutere. Lorato la Modimo, ga go ise le ka motlha ga nna le mo go tona go feta; o ne o bitswa motsamao wa ga Wesele. Ba ne ba romela baneri ko lefatsheng lotlhe. Mongwe wa metsamao e metona go feta thata e e neng ya dirwa, mo pakeng pele ga moo.

Ga tloga ga tla paka ya Pentekoste; ga tloga ga tla mo teng menwana e e farologaneng le dilo, paka ya Pentekoste, ya diteme, le nko, le jalo jalo.

Jaanong go mo mathlong. O tlaa batlela matlho molemo ofeng, kgotsa o tlhoka lesedi, fa matlho ao a ne a se foo go bona? Go tshwanetse go nne le matlho, pele go bona. Mme foo erile seo se tla, O ne a bula Dikano tse Supa go bo a senola Lesedi la maitseboa, a tsaya masaitsiweng otlhe a a nnileng a fitlhegile go ralala dipaka tse tsa kereke, mme jaanong a a ba senolela e le gore O solofeditse go dira mo go Tshenolo 10:1 go fitlha go 7. Ke bano re fano gompiano re dutse mo bogareng ga Lefoko, mme Lefoko re le senolelwa ke Jesu Keresete. Ka ntlha eo, Lena ke Lefoko la Modimo.

118 Mme go nna ba ba buswang ke Ena, re tshwanetse re tsamaeng gaufi le Mokwadi, go Le tihaloganya, gore Le tle le senole. "Oho Morena, Wena o tlaa rata gore nna, ke go dira eng? Fa ke tshwanetse ke ye ko madirelong ke bo ke rera Efangedi, kgotsa a nna ke tshwanetse ke sale kwa gae? Go sa kgathalesege se e leng sone, fa ke tshwanetse ke nne mosadi o o molemo wa lelwapa, fa ke tshwanetse ke nne mma yo o molemo, fa ke tshwanetse ke dire sena, sele kgotsa se sengwe? Le fa e le eng, fa ke tshwanetse go nna molemi, fa nna ... Le fa e le eng, Morena, ke eng se O tlaa ratang ke se dira? "

A seo e ne e se se Saule a neng a se goeletsa golo kole, "Morena, ke eng se O tlaa ratang ke se dira?" O ne a le golo ko kere- ... mo tseleng ya gagwe a fologela go—go tsenya kereke yotlhe ka ko kgolegolong. Fela foo o ne a goeletsa, "Ke eng se O tlaa ratang ke se dira?" Erile Lesedi le retologa, jaaka Pinagare e kgolo ya Molelo e kaletse fa godimo ga gagwe. "Ke eng se O tlaa ratang ke se dira?"

Ke akanya gore leo ke lefoko le le molemo go tswala ka lone, mme re re, "Morena, ke eng se O tlaa ratang ke se dira? Fa ke bona Lekwalo lena le senotswe ka boitekanelo jaana gone jaanong; Morena, ke eng se O tlaa ratang ke se dira? "

A re obeng ditlhogo tsa rona.

119 Ke kopa mongwe le mongwe ka mo teng fano go phuruphutsha dipelo tsa lona jaanong mme lo botse potso eo, "Morena, ke eng se O tlaa ratang ke se dira?" Mme lona batho, fa lo santse lo le mo megaleng ya difounu kwa ntle go kgabaganya setšhaba, lo inamise tlhogo ya lona mme lo botse, "Morena, ke eng se O tlaa ratang ke se dira? Ka go bona gore re fano mo metlheng ya bofelo le dioura tsa bofelo, fela ka boitekanelo mo pele ga rona, go senotswe ka go tihaloganyega eng, ke eng se O tlaa ratang ke se dira? "

120 Modimo yo o Rategang, fa ba santsane ba Go kopa potso eo; ke a kopa, ka bonna, ko go Wena, ke eng se O tlaa ratang ke se dira, Morena, jaaka ke lemoga gore letsatsi lengwe le lengwe le tshwanetse le kaiwe le lone. Mme ke rapela gore O tlaa nthusa, Morena, go tshela gore letsatsi lengwe le lengwe, go tlaa balelwa ko tlotlong ya Gago le kgalalelo.

Ke a rapela gore O tlaa thusa mongwe le mongwe botlhe go kgabaganya setšhaba, le bao fano ba ba leng teng mo motlaaganeng jaaka re phuruphutsa dipelo tsa rona mme re bua re re, "Morena, ke eng se O tlaa ratang ke se dira? Ke eng se nka kgonang go se dira, Morena, go tseletsatsi Bogosi jwa Gago le Boitlhomu jwa Gago? " Go dumelele, Modimo.

Re phuruphutse, dipelo tsa rona, mme o re leke. Fa go na le tshiamololo epe mo go rona, Morena, fa e le tlhale epe, mogoma ope o o maswe kgotsa maikaelelo, Oho Modimo, re itshekise ka Madi a Morwa wa Gago, Jesu Keresete, re ntlafatse ka Madi a Morwa wa Gago, Jesu Keresete, yo re ka amogelang madirelo ya Gagwe ya loso la Gagwe le tsogo ya Gagwe. Mme go siamisiwa ke go dumela gore O dirile sena, re amogela ka boipelo leano la pholoso le O re le neelang, mo go rona.

Rara, re Go lebogela Molaetsa wa motlha, se re se dumelang le se re tshwareletseng mo go sone, go itse le go dumela gore ke Lefoko la Gago le Molaetsa wa Gago. Eseng go farologana le batho ba bangwe, fela go leka go nna bogolo go gaisa jaaka Jesu Keresete Yo e leng sekai sa rona.

121 Modimo yo o rategang, a letse fano ke disakatukwi, mme go na le batho ba ba lwalang gongwe le gongwe. Mme nna ka bonna, Morena, ke lapile ebile ke lapisegile, mosong ono. Ke a rapela gore O tlaa re thusa, Modimo yo o rategang. Re solofela nonofo go tswa mo go Wena. Wena o Nonofo ya rona. O thusitse ba le bantsi thata gore, Modimo yo o rategang.

Maloba, ke neng ke akanya golo kole ko sekgweng, ke tsamaya mo tikologong le Mokaulengwe Banks Wood, fa dingaka ... Pelo ya gagwe e ne e sa siama gore e ne e sa kgone ka boutsana go tsamaya tsamaya. Fong go akanya ka foo ke ... ke neng ke itse mo go nnye kwa godimo koo, ke neng ke tsamaya mo dithabeng tseo morago ga ponatshagelo ele, "Ke tshwanetse ke bone tau ele. Ke tshwanetse ke

diragatse gore tau ele e bolailwe. ”

Mme ke gone o tlang golo koo, mme o eme foo ko Tucson, kwa Khefing ya ga Furr, mme o bone diaparo tsa gagwe di le jaaka dipurapura gotlhelele, matlho a gagwe a lepeletse. Ne a re, “Modimo, fa O ka bontsha ponatshegelo, kwa tau e leng teng, go tihomame O a kgona go bontsha ka ga Mokaulengwe Wood.”

Mme ne ga tloga ga tla, “Baya diatla tsa gago mo go ena.”

Mme ena ke yona gompiano, a boile, Mokaulengwe Banks wa rona gape, a nonofile, a tabogela kwa godimo le kwa tlase ga dithaba tseo. Ka foo re Go lebogang ka teng, Modimo yo o rategang. O Modimo yo o tshwanang mo go rona rotlhe jaaka Wena o tlele wa nna ko go Mokaulengwe Wood. Ke a itse gore O a mo rata, ka gore ene ke motlhanka wa Gago, a tshepafala ebile a le pelo e phepa.

122 Mme ke a rapela, Modimo yo o rategang thata, gore Wena o tlaa dira le mongwe le mongwe wa rona, o bo o itshwarele maleo a rona, o bo o fodisa malwetse a rona a mebele ya rona. Re dire go feta jaaka Wena, letsatsi ka letsatsi, Morena, go fitlhela re tsena mo seemong seo se se tletseng sa ga Jesu Keresete. Go dumelele, Morena. Ke tshepa gore O phuruphuditse pelo nngwe le nngwe, jaanong, mme re itse se re tshwanetseng go se dira. Re kopa gore Wena o re segofatse jaanong, mo Leineng la Jesu.

123 Mme fa re santse re obile ditlhogo tsa rona, a go na le ope fano yo o leng teng, kgotsa kwa ntle mo lefatsheng—mo lefatsheng la founu go kgabaganya setšhaba, yo o tlaa ratang fela go dira, tsholetsa seatla sa gago fela ko go Modimo jaanong. Moo ke gotlhe mo o ka go dirang; go pitlaganye mo teng fano mosong ono. Tsholetsa fela seatla sa gago ko go Modimo, o re, “Modimo, ntire go tshwana le Jesu thata. Ke batla go nna jaaka Jesu. ” Modimo a go segofatse. Kwa ntle ka ko lefatsheng go kgabaganya setšhaba, diatla fela gongwe le gongwe, fela bontsi jo bo kwenneng. Gape, le la me le tsholeditswe. “Ke batla go nna jaaka Ena mo go fetang. Mphuruphutse, Morena, mme o bone fa go na le bosula bope mo go nna; bo n tsha. Ke—ke batla ... ” Eng? Rona re fano fela thata jaana, le mororo re ile go tlogela a kana o ... a kana o jalo, go sa kgathalesege se o leng sone, ka foo o humileng ka teng, ka foo e leng gore ganye, ka foo e leng masome a kgale.

124 Ke neng ke eme maabane ko sego—segopeng se se nnye sa batho ba ba humanegileng kgakala kwa godimo kwa thabeng, kwa tlase kwa ... kwa ngonting. Go ne go na le lelwapa le lennye foo, monna yo ke nnileng ke bua le ena ka Modimo, lobaka lo lo leele thata. Fologa, mosadi wa gagwe yo monnye, a le supa kgotsa bana ba ferabobedi; ene, yo monnye e le nnye, yo o hubileng, golo koo a leka go bereka, go ne go na le madi a mmalwa ka letsatsi. Mme motho o ne a mo letlelela go tshela ka mo mokhukung o monnye. Mme foo mosadi wa gagwe o ne a le koo, a batlile a nna le ngwana yo mongwe, mme o ne a na le selepe se segolo se se boitshegang kwa godimo koo, a rema dikgong, go e goga fatshe; ngwana mo matshitshing a mangwe, a gogela dikgong fa fatshe; a fologela tlase go kgaola dikgong, go tswelela go tshwarwa ke tlala go ralala mariga. Ija, ka foo re neng re utlwela mosadi botlhoko! Mokaulengwe Wood le nna re ne ra ya ra ya ra tsaya ya dithoto, mme ra ya golo koo ra bo re poma dikgong tsa gagwe, ra bo re di tlisa mo teng. Mosadi yo monnye, yo monnye, ke eme fela foo. Ke ne ke mo utlwela botlhoko. Mme re ne ra nna re ba rapelela.

125 Mme ngwananyana yo monnye wa gagwe ne a tshwarwa ke mototwane. Re ne ra ya ra bo re rapelela ngwana yo monnye, mme Modimo ne a mo fodisa. Mme maloba, monna wa gagwe o ne a na le kgagogo ya mosifa, mme a tsena mo ...

Ke nnile ke ne ke bua le ena. Monna o ne a goga, boobabedi. Mosadi ne a dirisa motsoko, le monna ne a dira, le ene, mo go tlwaelegileng ka batho ba kwa dithabeng. Mme ke ne ka nna ke bua le bona ka ga gone. Mme maabane mo mosong fa ke ne ke tsena, go batlile go nna motshegare, ke yoo ne a tla a tswa, a tsholeditse diatla tsa gagwe ga mmogo, mme a re, “Mokaulengwe Billy, nna ke motho yo o fetogileng.” O ne a re, “Ke kile ka goga sekarete sa me sa Mabaptisti, mme ke ka ko letlhakoreng la Morena.”

O ne a re, “Nna ke fetsa go goga ya bofelo ya me, le nna.”

Ao, jwala peo! “Nna Morena ke noseditse. Ke tlaa e nosetsa motshegare le bosigo, esere mongwe a tle go e tsubula mo diatleng tsa Me. ”

126 Oho Modimo, nna le boutlwelo botlhoko jaanong, ke a rapela, mme o re neele keletso ya pelo ya rona, ka gore ka mo dipelong tsa rona re batla go Go direla. Jaanong, Rara, bona botlhe ba ka mo diatleng tsa Gago, gongwe le gongwe. Ke bana ba Gago. Dira ka bona go ya ka boutlwelo botlhoko, Morena; eseng mo katlholong, fela mo boutlwelong botlhoko. Re kopa ka Leina la Jesu. Amene.

127 Lo a Mo rata? [Phuthego ya re, “Amen.” — Ed.] Pelo ya gago yotlhe! Jaanong, lona ba lo nang le disakatukwi, lo ka di tsaya.

Mme jaanong, ditirelo tsa rona, ke akanya gore di simolola go le pele ga nako, nako ya bosupa,

kgotsa sengwe se se jaaka seo. Mokaulengwe Neville o tlaa go itsise, fela mo motsotsong, ka ga fa go simolola.

A go na le kolobetso, ke a fopholetsa, mosong ono? [Mokaulengwe Neville a re, "Metsi a baakantswe." — Ed.] Metsi a baakantswe, fa mongwe a le fano mme a ise a ko a kolobediwe mo Leineng la Morena wa rona Jesu Keresete, gobaneng, gone ka tlhomamo ke ... Metsi a baakanyeleditswe tirelo ya kolobetso.

128 Re itumelela bakaulengwe botlhe ba badiredi. Ke bona Mokaulengwe ... Bokopano jwa gago bo ne bo le jang, ne ba tsamaisega sentle, Mokaulengwe Parnell? Mme Mokaulengwe Martin, le, ao, ba le bantsi thata jang ba bone fano, Mokaulengwe Lee Vayle. Ao, go na le baruti fela gongwe le gongwe mo lefelong. Rona go tlhomame re lebogela go nneng ga lona fano, lo abalana le rona mo tikologong ya Lefoko.

129 Gongwe o ka tswa o sa dumalane le nna fela totatota ka ga Sena; ga ke go kope gore o dire, lo a bona. Selo se le esi, wena fela o go ele tlhoko. Se o se mpoleletseng, nna ke se ela tlhoko. Fa badiredi ba ne ba tlaa tsaya theipi, ba bo ba re, "Sentle, ga ke dumalane le gone." Moo go siame, mokaulengwe wa me. Wena o ka nna wa bo o disa dinku dingwe; wena—wena o ba fepe le fa e ka nna eng se wena o eletsang go se dira.

Ke leka bojotlhe jwa me go nna gone le Lefoko, gonne bana ba ba beetsweng mo diatleng tsa me ba direla Modimo, ka gore dinku di batla dijo tsa dinku, jaaka go solofetswe. "Dinku tsa Me di utlwa Lentswe la Me." Mme seo ke se re tshelang ka sone, Lefoko lengwe le lengwe le le tswang ... E seng gotlhe ... Eseng fela Lefoko jaanong; fela Lefoko lengwe le lengwe le le tswang mo molomong wa Modimo, seo ke se baitshepi ba tshwanetseng go tshela ka sone.

Mpe re emeng jaanong ka dinao tsa rona. Fa re santse re oba ditlhogo tsa rona ...

Mme Mokaulengwe Neville, o na le sengwe se o batlang go se ba bolelela? [Mokaulengwe Neville a re, "Nnyaya." — Mor.] Mokaulengwe Mann? Go siame.

A mongwe le mongwe o ikutlwa molemo? E reng, "Amene." [Phuthego ya re, "Amen." — Mor.] Go siame.

Jaanong a re obeng ditlhogo tsa rona. Ke ile go kopa Mokaulengwe Lee Vayle fa a ka tla golo kwano, kgotsa ena o a kgona. Fa o ka kgona go ya golo koo, Mokaulengwe Vayle, fa o ka kgona.

Mokaulengwe Vayle ke Mokaulengwe wa rona fano, mokwadi wa dibuka. Mme ena o baakanya buka jaanong, Dipaka Tse Supa Tsa Kereke, mme o dirana le Dikano Tse Supa. Mme segautshwaneng re tlaa solofela go nna le tsone di tswile mo segautshwaneng thata. Go siame. Mokaulengwe Lee Vayle.

Modimo a go segofatse.



www.messagehub.info

Thero Ka

William Marrion Branham

"... Mo Metlheng ya Lentswe la Moengele wa Bosupa ..." Tshenolo
(10:7)